




AVRAM PINTO — DR. DAVID PINTO:

# DOKUMENTI O STRADANJU JEVREJA U LOGORIMA N D H.

---

JEVREJSKA OPŠTINA — SARAJEVO 1972.



## P R E D G O V O R

Arhiva Jevrejske Opštine u Sarajevu iz vremena drugog svjetskog rata vrlo je oskudna, ali i taj materijal do danas nije bio poznat širem krugu ljudi. Mnoga dragocjena akta od značaja neprijatelj je uništilo pred svoj slom. Iznosimo za sada od sačuvanog arhivskog materijala fragmente koji će donekle osvijetliti duševnu situaciju Jevreja u Sarajevu, i pokušati predočiti atmosferu u kojoj su živjeli u to doba pred odvodjenje u logore - koncentracije smrti iz kojih se najveći njihov broj nije vratio.

Teško je danas zamisliti bijedni život onih koji su bili obeshrabreni, stavljeni van zakona i u očekivanju onog sutra - jer iz grada nisu mogli, a za čitavo vrijeme bez nade da će biti bolje.

Nekada ponosni i dostojanstveni građani, koji su stoljećima živjeli s ljudima ove sredine, ne štedeći svoju snagu i energiju, znanje i iskustva za unapredjenje i procvat sredine u kojoj su živjeli, preko noći su postali prezreni i izvan zakona. Nosioci velikog ljudskog napora dostojnog najvećeg poštovanja i priznanja radi dostignuća u ekonomici, privredi, nauci, književnosti i umjetnosti, odjednom su napušteni od svih obespravljeni i bez sredstava za život. Nije bilo lijepo riječi niti moralne pomoći koja bi unijela bar mali tračak svijetla u njihove sumorne duše.

Ovaj period istorije ostaće u povijesti svjetske civilizacije kao najmračniji po svojim zlodjelima i nasiljima. Potpuno nevini ljudi postali su žrtve genocida.

Današnja mladja generacija rođena u toku ili poslije rata ne zna šta su njihovi roditelji preživjeli i podniosili. Šta su skrivali ti njihovi roditelji, starci, djeca - radi čega su ih hapsili, progonili, zlostavljali i na kraju mnoge od njih pobili. Njihova jedina krivica je bila što su rođeni kao Jevreji i što su kao takvi htjeli da poštено žive.

Objavljivanjem ovih dokumenata želimo upoznati prvenstveno mlađu generaciju sa pojedinostima strahota koje su njihovi roditelji prepatili, ukazati na sve vidove manifestacija izopačenih spodoba u ljudskom obliku, kojima je jedini cilj bio uništavanje, pljačka, nasilje i ubijanje.

Nijedna varijanta dosada poznatih načina ubijanja nije ostala neiskorišćena. Nasilje je postalo vrsta državnog zakona, koji su vlastodršci uporno branili i primjenjivali. Naci-fašizam nije znao za nikakve moralno-etičke norme koje su vjekovima vladale svijetom i postale dio svijesti svih država i naroda. Fašizam je izmislio novo varvarstvo dotada nezapamćeno i nepoznato. Ono se je ispoljavalo samo u sili, razaranju, ubijanju, uništavanju i smrti. Svi oni koji nisu mogli ili htjeli primiti njihove misli, nazore i metode nestajali su preko noći.

Nisu samo Jevreji bili žrtve naci-fašizma nego svi pošteni ljudi naših naroda. Logori Jasenovac, Žemun, Gradiška, Djakovo, Jadovno, Bor, Kruščica i mnogi drugi bili su najveće klaonice ljudi. Svi koji su bili za progres, demokratiju i istinsku pravu kulturu, proglašeni su neprijateljima. Istrebljivani su svi koji su htjeli da žive kao pošteni ljudi.

Naši narodi su pokazali cijelom svijetu kako cijene slobodu, kako se za nju bori i gine. Izvojavana je sloboda, jednakost, ravnopravnost i bratstvo svih naroda Jugoslavije pobjedom nad fašizmom. U toj zajednici i ono malo preživjelih Jevreja našli su svoje mjesto i svojom ljubavlju, odanošću i privrženošću nastavili su rad na čuvanju, jačanju slobode razvijanju ljubavi među narodima. Oni su se bezrezervno uklopili u sva revolucionarna kretanja na području društvenih aktivnosti.

Ovom prilikom zahvaljujemo Prof. Avramu Pinto i Dr Davidu Pinto na ogromnom trudu oko istraživanja, sredjivanja ovog arhivskog materijala, u čvrstoj vjeri da će istina, poštenje, pravda uvijek pobijdjavati laž, svirepost, nehumanost i tiraniju.

Dr I s a k L e v i

A

N E K A      C I N J E N I C E      G O V O R E . . .



## NEKA ČINJENICE GOVCRE.....

/Dokumenti iz arhive Jevrejske općine u Sarajevu/

Arhiva Jevrejske općine u Sarajevu iz ratnih dana veoma je oskuđna i nepotpuna. Mnogo toga je uništeno, negoje nesturenc, a vjerovatno, u teškoj atmosferi straha onoga vremena, mnoge stvari nisu bile ni zabilježene.

Donesimo sačuvane dokumente, koji kao gole činjenice po svojoj autentičnosti imaju snagu nepobitnog argumenta o nasiljima i zločinima izvršenim nad sarajevskim Jevrejima za vrijeme tzv. Nezavisne Države Hrvatske. Zabilježene činjenice će snagom svoje istine najbolje i najjasnije osvijetliti dogadjaje iz kojih se mogu izvući nepogrešivi zaključci.

Poznavanje ovih dokumenata iz onog mračnog razdoblja ima za cilj, da se ono doba nikada više ne ponovi i ne zaboravi. To je danas nužno, jer se sve više uočava u svijetu tendencija, da se ti dogadjaji umanje, onalovaže ili pak negiraju.

### I ODVODJENJE JEVREJA NA PRISILAN RAD

Od prvog dana uspostavljanja tzv. Nezavisne Države Hrvatske počela je besprimjerna hajka na Jevreje. Istjeravani su iz svojih stanova ili hvatani po ulicama i odvodjeni na prisilan rad. Počeo je lov na Jevreje sličan lovu na divljač u šumi. Oni su obavljali najgrublje, a često puta i besmislene fizičke poslove. Od tog prisilnog rada bio je oslobođen mali broj općinskih službenika. Ali to nije niko poštivao, niti se na to obazirao.

Radi toga se povjerenici<sup>x/</sup> Jevrejske općine svojim dopisom od 27. juna 1941. godine pod brojem 191/41. obraćaju Ustaškom povjereništvu za Bosnu i Hercegovinu u kojem se po red ostalog navodi: "Da bi se poslovi povjerenih općina mogli nesmetano obavljati, zatražili smo i dečili od svdašnjeg Redarstvenog ravnateljstva slobodno kretanje i oslobođenje od prisilnog rada najpotrebnijeg broja službenika. Međutim, prilikom pozivanja na rad od strane organa Ustaškog logora ne uvažavaju se gore ponenuta oslobođenja, nego se naši službenici, bez kojih se poslovi ne mogu ni u kom slučaju odvijati, vode na rad. Slobodni smo Vas svim zamoliti, da Vašim područnim organima izdate naredbu, da se prilikom pozivanja na rad vodi računa o službenicima vjerskih općina".

Dopisom od 14. jula 1941. godine povjerenici obaveštavaju Ustaško povjereništvo u Sarajevu: "Izvještavamo Vas da smo u pitanju pozivanja na rad postigli sporazum s Redarstvenim ravnateljstvom na način, da će se pozivanje vršiti samo i jedino preko Vjerskih općina. Redarstveno ravnateljstvo dodjeljivače potreban broj radnika svim ustanovama, kao i Naslovu u traženom broju, ja slijedstveno od danas nema potrebe za neposredno pozivanje na prisilan rad od strane Ustaškog logora, jer će se na zaključev uputiti potreban broj kako muškaraca, tako i Žena".

<sup>x/</sup> Za povjerenike su postavljeni: Brećko Bujas, predstojnik kotarskog suda u Sarajevu za sefardsku, a Branko Milaković, sudac Kotarskog suda u Sarajevu za aškenasku općinu. Bili su veoma ugledni i cijenjeni gradjani i sudije, koji su obavljali tu nezahvalnu funkciju sve do oslobođenja sa puno humanosti i obazrivosti. Svesrdno se zalagali, da ublaže koliko-toliko zvјerska divljanja i ulagali maksimalne napore, koliko je te bilo u njihovoj moći, da pomognu nesretnim Jevrejima.

"Ustaša" - hrvatski oslobodilački pokret. Ustaški logor Sarajevo upućuje "Židovskoj Općini" Sarajevo, dana 17. avgusta 1942. godine pod brojem 634/42. slijedeći dopis:

"Za potrebe ovoga logora izvolite nedoljno do daljnoga slati po četiri radne snage i to nedjeljom i srijedom. Imenovani se imaju javiti u Ustaški logor Kavelić 52/I u 8 sati prije podne".

X  
X X

Skriveni broj zatražene "radne snage" je razumljiv, jer je do dana kada je taj dopis upućen /17. avgusta 1942. godine/ jevrejski živalj već bio najvećim dijelom deportovan u koncentracione logore.

## II NAREDBE O NOŠENJU ŽUTE TRAKE

Sarajevski novi list od 24. maja 1941. godine broj 12 donosi:

1. "Naređuje se svim Židovima u dobi od 16 do 60 godina starosti, da počali od 26. svibnja do zaključno srijede 4. lipnja t.g. moraju otkupiti u zgradici Redarstvenog ravnateljstva u Sarajevu u sobi broj 28 propisane trake žute boje, na kojima su utisnute šestokrake zvijezde i ispisano "Židov" - "Jude". Svi Židovi u dobi od 16 do 60 godina starosti, nastanjeni u gradu Sarajevu, moraju otkupiti trake i nositi ih za vrijeme kretenja po gradu vidljivo oko rulce.

2. Zabranjuje se svima Židovima i stanovnicima Sarajeva srpsko-pravoslavne vjere nošenje fesova.

Tko se ne bude pridržavao gornjeg naredjenja bit će najstrožije kažnjen. Ravnatelj redarstva. Dr B. Điković v.r."

Sarajevski novi list od 5. juna 1941. godine broj 25 donosi pod naslovom "I Zidovke i crne nositi trake". Slijedeću naredbu redarstvenog ravnateljstva "Festojecu naredbu o kretanju Zidova i Zidovki po gradu i našem traktu s označenom "Zidov" - "Juda" u sredini trake sa četvorkom zvijezdom nadopunjujem sljedeći:

1. Trake oko ruke od 10. t.mj. a najkasnije 14. t.mj. moraju nositi za vrijeme kretanja po gradu pored Zidova i Zidovki u dobi od 16 do 60 godina starosti,

2. Zidovke moraju otkupiti trake počev od 10. do zaključno 14. t. mј. u zgradici Redarstvenog ravnateljstva u sobi broj 9 uz cijenu od 25 dinara.

Tko ne postupi po gornjoj naredbi uz novčanu kaznu i kaznu zatvora bit će upućen na prisilan rad. Ravnatelj redarstva Dr B. Šiković v.r.".

### III KUDA SA BOLNICE A JEVREJIMA?

Službenom uputnicom Gradskega fizikata u Sarajevu 5. juna 1941. godine upućen je u bolnicu na liječenje Horic Levi pod dijagnozom "tuberkuloza pluća" uz napomenu da je siromah i da ima kod kuće sedam mlađih sestara i braće. Kada mu je prijen u bolnicu uskraćen, 17. juna 1941. godine Gradsko poglavarstvo pod brojem 35406/41. obraća se povjereniku Jevrejske sefardske općine Bujasu ovim dopisom: "Horic Levi, 21 godinu star, Mandrina ulica 37 boluje od tuberkuloze pluća, a ima dona 7 mlađih sestara i braće koji su izvršnuti opasnosti zaraze. Od strane gradskega ljekara bio je upućen u Državnu bolnicu na liječenje, ali tamo nije primljen. Ni u Gradsku bolnicu nije mogao biti primljen iako je potrebno da se izoluje i da se negdje liječi. Radi navedenog slobodni smo Vas kao povjerenika zamoliti, da bi imali dobrotu i izvolili se pobrinuti, da se na račun sefardske jevrejske općine osnuje posebna bolnica, u kojoj bi se imali članovi te općine liječiti".

Cinicima u Gradskom poglavarstvu nije se moglo pod-vlknuti, u ono doba: "Slušajte, vi tjerate bezumno šegu, vi se još davolski rugate, kada od obespravljenih Jevreja, stav-ljenih van zatona i opljačkanih do gole kože, tražite da os-nuju "na račun sefardske jevrejske općine zasebnu bolnicu".

Povjerenik Bujas je u odgovoru od 27. juna 1941. godine broj 135/41. smio jedino da izjavи "kao povjerenik ove Općine pozdravljam sugestiju Gradskog Poglavarstva o osniva-nju bolnice za Jevreje, ali povjereni ni općina na žalost ne raspolaže materijalnim sredstvima, a niti ima mogućnosti za osnivanje jedne bolnice".

Židovska bogoslovna općina u Slavonskom Brodu do-pisom od 17. decembra 1941. godine broj 169/41. obavještava Jevrejsku općinu u Sarajevu, da je na putu za Jasenovac sti-gao 15. decembra 1941. godine "jedan muški transport iz Clova, u kome je bilo 20 muškaraca i odraslige muške djece, a zato-čenici su putovali u zatvorenim vagonima". Zatim doslovno стоји: "U muškom transportu bio je neki Majerović David, 78 godina star, teško obolio, da je sama pravnja zahtijevala da mu pružimo liječničku pomoć. Po nama prizvani liječnik je ustanovio, da ne može mokriti, te da je bezodvlačno nužna kateterizacija i da ne može nastaviti put bez očite pogibe-li po život. Pozvolon zapovjednika pravnje preuzeo je tog bolesnog starca predsjednik naše općine i odvoio ga u bolnicu gdje je kateteriziran te ustanovljeno da boluje na strašnoj kili i hipertrofiji prostate, koja mu onemogućuje nekrenje. Službujući liječnik je odmah obavio kateterizaciju, ali boles-nika radi pomanjkanja mesta nije po noći mogao primiti u bol-nicu, pa je preko noći stoga bio smješten u jednu Židovsku obitelj..."

X  
X X

- Majerović David bio je star sedamdesetosam godina u toku zimske noći 15. decembra 1941. godine, kada su nastale komplikacije njegovog zdravlja, kako se to navodima ljekara konstatiše. Po nekoj "višoj ljekarskoj etici" nije mogao biti primljen i smješten u bolnicu.

#### IV ISTUPANJA IZ JEVREJSKE VJERE

Nasilja i progoni koji su iz dana u dan uzimali sve nemilosrdnije i zvјerskije razmjere i oblike, stvorili su kod nekih takvu psihozu straha i očajanja, da su u takvom desperaterskom psihičkom stanju počeli napuštati vjeru svojih otaca i djedova, u jalovoj nadi, da će možda na taj način izbjegći sudbinu, koju im je zakleti neprijatelj namijenio.

Prema spisku koji je gradsko Poglavarnstvo dostavilo jevrejskoj općini "istup iz jevrejske vjere" najavilo je od 10. aprila 1941. godine do 30. septembra 1941. godine 190 Jevreja, i to na rimokatoličku vjeru 75, na starokatoličku 4, na grčko-istočnu 6, a na islam 51". Za ostale u spisku nije naznačeno, na koju je vjeru najavljen prelaz.

X  
X X

U očajanju, u koje ih je bacala njihova neizvjesna sudbina, ljudi se kao utopljenici za slanku hratali. Strah od smrti i najsvirepijih zločina, kojima su Jevreji bili svaki dan izloženi, dovodila je te ljudе u strašnu depresiju i paniku.

V JEDNA MOLBA

Povjerenici Jevrejske općine se obraćaju 1. novembra 1941. godine pod brojem 804/41. Gradskom Poglavarstvu i Redarstvenoj upravi slijedećom molbom:

"Svojevremeno izdata je od strane Poglavarstva u Sarajevu naredba prema kojoj Židovi ne smiju kupovati životne namirnice u nežidovskim radnjama. Ova naredba važi još i danas. Izvršavanje, međutim, ove naredbe obzirom na nove prilike među sarajevskim Židovima izazvala bi potpuno nemogućnost ishrane ostataka sarajevskih Židova, koji se u glavnom sastoji od žena, djece i staraca. Interniranjen naime Židova muškaraca između 16 do 60 godina iz Sarajeva skoro sve židovske radnje sa životnim namirnicama prestale su raditi. Na ovaj način Židovi koji se još nalaze u Sarajevu ostali su, obzirom na to da im nije dozvoljeno kupovati u nežidovskim radnjama, bez mogućnosti da ma gdje kupuju najpotrebnije životne namirnice.

Prena toga naredba da Židovi smiju kupovati samo u židovskim radnjama bila bi iluzorna, jer normira jedno stanje koje ne postoji, odnosno, koje se ne može stvoriti. Iz ovih razloga molimo naslov, da povuče spomenutu naredbu, te da dozvoli Židovima i Židovkama slobodno kupovanje životnih namirnica i u nežidovskim radnjama".

VI ZAHTJEVI

Gradska općina u Sarajevu pod brojem 375/41. upućuje 4. juna 1941. godine Jevrejskoj sefardskoj opštini slijedeći zahtjev: "Po nalogu komandanta njemačke vojske za grad Sarajevo pozivate se da donosiocu uručite jednu pisaču mačinu u potpuno ispravnom stanju. Res. Kriegslazarett-a Sarajevo". /Gradonačelnik - potpis nečitljiv/.

Nota bene: u potpuno ispravnom stanju!

Ustaško povjereništvo za BiH. Ustaški, hrvatski oslobodilački pokret upućuje pod brojem 197/41. jeverjskoj bogoštovnoj općini slijedeći nalog 16. juna 1941. godine:

"Naredjujem Vam da organizaciji Hrvatske narodne kuhinje stavite na raspolaganje svotu od 150.000 /stope-de-set tisuća/ koja je svota potrebna kao početni kapital za otvaranje menze. Gornja navedena svota isplatiće se na ruke g. Vilima Majncla, ustaškog povjerenika pri aprovizacionom uredu Sarajevo".

Povjerenici u odgovoru od 19. juna 1941. godine izvještavaju pored ostalog, da je općina "više nego lošeg finansijskog stanja i da ima samo dugove, a sada nikakve prihode".

Šef gradskog tržišnog povjereništva /Dr Emil Keško/ obraća se 16. oktobra 1941. godine pod brojem 1966/41. Redarstvenom Ravnateljstvu slijedećim aktom:

"Danas je jedan redarstveni detektiv i dva Nijemca iz Kulturbrunda došli u ovu Gradsku tržnicu i internirali su Isaka Kabilju trgovca voćen i povrćem u ovoj Gradskoj tržnici. Kako je u njegovom dućanu ostala pokvarljiva roba, molimo da to Redarstveno ravnateljstvo žurno preuzme imovinu pomenutog trgovca, ili da o njenom raspolaganju izda žurna naredjenja, jer ovo Povjereništvo morat će dućan isprazniti!"

x  
x x

Sic, briga o pokvarljivoj robi bila je dirljivija od sudbine trgovca ove robe Isaka Kabilja!

## VII ZAŠTO SU IM BILI POTREBNI JEVREJSKI HRAMOVИ?

Stožer ustaške mladeži za veliku župu Vrhbosnu upućuje dana 7. aprila 1942. godine pod brojem 523/42. Povjereništvu židovske sefardske općine Sarajevo slijedeći dopis:

"Molimo da nam se za naše tjelovježbene potrebe ustupi veliki židovski hram. Naša velika organizacija nema niti jedne veće prostorije gdje bi se mogli vježbati veći broj ljudstva. Naša organizacija je stavljena sada pred velike zadatke, koje mi ni pri najboljoj volji ne možemo riješiti baš radi pomanjkanja prostorija".

Odgovor povjerenika /S. Bujasa/ od 8. aprila 1942. godine broj 332/42. Stožeru ustaške mladeži:

"Primio sam Vašu molbu pod brojem 523 od 7. o.mj. u predmetu ustupanja židovskog hrama u ulici br. 1. Vašoj organizaciji za tjelovježbene potrebe Vašeg članstva. Veoma bih rado udovoljio Vašoj želji, ali primjećujem, da je Velika Župa Vrhbosna svojom odlukom T.br. 451 od 13. ožujka o.g. na temelju zahtjeva Ministarstva nastave imala predati spomenuti hram Hrvatskom zemaljskom muzeju u Sarajevu u kulturno-prosvjetne svrhe. Povjereništvo koje je trebalo da primi hram, ustanovilo je medjutim da je hram posve nesposoban za upotrebu, jer je ruševan. Smatram, da je ovaj hram i za potrebe tjelovježbi Vašeg članstva nepodesan jer je - kako gore spomenuh - devastiran i ruševan".

Tabor Ustaške mladeži V Bjelave obraća se 20. aprila 1942. godine pod brojem 30/42. Gradskom poglavarstvu Uroda za upravu židovskih nekretnina molbom:

"Molim gornji Naslov da nam da na upotrebu "Židovsku sinagogu /templ/ koja se nalazi na Mejtašu. Hram bi

nam služio za održavanje širih skupova Ustaške Mladeži. Za popravak i čišćenje zgrade sami bi snosili troškove. Vjerujemo da će nam Naslov izaći u susret, i jednu ovakvu akciju nas, Ustaške mladeži, smatrati vrlo ozbiljnom".

Odgovor povjerenika /S. Bujasa/

Taboru Ustaške Mladeži V Bjelave od 20. aprila 1942. godine broj 363/42. glasi:

"Potvrđujem primitak Vašeg cijenjenog dopisa broj 30/42. od danas, pa mi je čast izjaviti Vam, da sam pripravljen predati Vam na uporabu židovsku bogomolju /sinagogu/. Ključevi od istog nalaze se kod Župske Redarstvene Oblasti u Sarajevu".

Povjerenik Milaković /sudija kotarskog suda/ stavio je 3.juna 1942.godine broj 593/42. u zapisnik slijedeće:

"Došao je u moju uredovnu sobu na sudu jedan ustaški poručnik i predočio mi je na uvid nalog Ustaške Nadzorne Službe potpisani po g. Jileku, prema kojem mu je naloženo, a po direktivama ustaških vlasti iz Zagreba da skine sav bakreni materijal sa hrama u ulici broj 1. i privede svrsi. Potpisanim nije preostalo drugo nego primiti to na znanje, te je ujedno pomenuti g. poručnik zamoljen da isposluje odredbu, da se hram makar drvenom gradnjom pokrije ili dahnapirom, da se na taj način zaštiti od daljnje propadanja, što je isti obećao. Slijedećih dana je sav bakreni pleh skinut sa krova hrama". Potpis: Milaković. -

#### VIII IZ JEDNE PREDSTAVKE

Povjerenici rukovodjeni osjećajem pravdoljublja i humanosti za obespravljene Jevreje, obraćaju se 8. avgusta 1941.godine Dr Andriji Artukoviću, ministru Unutrašnjih poslova predstavkom u kojoj pored ostalog, iznose slijedeće:

"I u pitanju prisilnog rada stavili smo se na raspoloženje ovdašnjem Redarstvenom ravnateljstvu, preuzeли smo pozivanje židovskih gradjana na rad. Puno odazivanje na prisilan rad osobito i karakteristično i zbog toga, što je najveća većina gradjana /što uostalom proizlazi i iz statističkih podataka/ siromašnog stanja, više je od 5.000 gradjana na teretu općine, a i ostali dio gradjanstva je potpuno osiromašen.

Desilo se ali prošlog petka na 1. kolovoza da su 8 židovskih gradjana Isak Altarac, 51 godinu star, svećenik, Gabriel Alevi 65 godina star, trgovac, Leon Finci 58 godina star, trgovac, Mordehaj Atias, 57 godina star, industrijalac, David Alkalaj 41 godinu star privatnik, David Finci 37 godina star instalater, Jeroham Konforte 32 godine star, trgovac i Albert Levi 30 godina star, advokatski prislušnik, u ranu zoru izvedeni iz njihovih kuća i do danas se nije moglo o njima ni od koga saznati ništa, gdje su, što im se upisuje i krivicu i što je s njima. Nećemo povrijediti ni našu svijest rođoljubivih Hrvata, niti sudaca i ljudi koji prosudjuju i daju ocjene tujeg držanja, ako utvrdimo, da su sva ova osmorica uhapšenih gradjana najčišće prošlosti, nekompromitirani, ni politički, ni moralno, tako da ne možemo pretpostaviti koji su bili razlozi njihovog hapšenja. Tim više da se medju njima nalazi i jedan sveštenik, a dva starija čovjeka i par skromnih mirnih obrtnika. Molimo Vas stoga najusrednije gospodine Ministre, da radi umirenja jadnih roditelja, žena i djece ovih uhapšenih i ostalih židovskih gradjana, a u interesu našega daljnog što uspješnijeg djelovanja kao povjerenika, te saradnika vlasti, preko nas izvijestite iste o njihovoj sudbini".

x  
x x

-- Još istog dana ujutro sva pomenuta lica su strijeljana poviše sefardskog groblja -- u mjestu koje se danas zove VRACE.

Ovaj mali mozaik zbivanja iz vremena strahovlade Nezavisne Države Hrvatske sastavljen je na osnovu šturog i nepotpunog arhivskog materijala Jevrejske općine u Sarajevu, predstavlja AUTENTIČNO SVJEDOČANSTVO o najsudbonosnijem vremenu u životu sarajevskih Jevreja.

Ovi dokumenti su suviše blijedi, da bi mogli prikazati ogromnu veličinu i obim grozota i patnji kojima su sarajevski Jevreji bili izloženi prije nego su nastupili svoj trnoviti put u deportaciju, u mučeničku smrt.

Ovaj period ostaje u istoriji civilizacije kao najmršniji dio istorije po svojim zlodjelima i nasiljima. Iznoseći te dokumente na vidjelo, namjera nam je da se oni sačuvaju za budućnost, za nova pokoljenja. Da budu memento i opomena, kako se ne bi ono vrijeme nikada više povratilo.

NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA

USTAŠKO POVJERENIŠTVO ZA BOŠNNU I HERCEGOVINU

HRVATSKO OSLOBODILAČKI POKRET  
STOŽER USTAŠKE MLADEŽI ZA VELIKU ŽUPU VRHBOŠNU  
BARAJEVO, BANDALJA HRANICA 11.

10/1

Rc.

16.2. /

194 /

S A R A J E V O Jevrejskoj bogoslovnoj općini,

S a r a j e v o .

N a l o g .

Naredjujemo Vam, da organizaciji hrvatske radničke kuhinje stavite na raspodajanje svotu od 150.000.-/stotadeset-/tisuća/, koja je svota potrebna kao početni kapital za otvaranje menze. Gornja navedena svota isplatiće se na na ruke Š. Vilima Majncla ustaškog povjerenika pri aprezacionom uredu u Sarajevu.

Vidovski hram.

Molimo da nam se ne nadje tjelovještvene potrebe uступi  
veliki šidovski hram.

Da li voljka organizacija nema niti jedne veće prostorije gdje

bi se mogla vježbati veći broj ljudstva. Nada je organizacija stavljenje sada pred velike zadatke, koje mi i pri najboljoj volji nemogu riješiti.  
Baš radi pomanjkanja prostorija. Samo da se te prostorije sada  
ni po kojoj ustanovi ne upotrebljavaju, a da je cijenjeni Haslov  
kompetentan za odluku po toj sigradi obraćamo se na Vas i odreknujemo  
povoljno Vaše rješenje.

19/6 1942  
Sarajevo  
D. Č. /



19/6 1942  
Sarajevo  
D. Č. /

Stožernik:  
J. Šantkovski /



A

K O R E S P O D E N C I J A



## K O R E S P O D A N C I J A

### IZMEĐU SARAJEVA I BRODA n/S

vodjena između Jevrejske Bogoštovne Općine Sarajevu i Zidovske Bogoštovne Općine u Brodu n/S od 2. oktobra 1941. godine do 31. decembra 1941. godine.

Originali ovih prepisa sačuvani su i nadjeni u Arhivi Jevrejske Općine u Sarajevu. Njihova autentičnost se dokazuje originalnim mušturom /štambiljom/ pomenutih općina kao i originalnim potpisima lica koja su rukovodila i zastupala općine. Za Jevrejsku Bogoštovnu Općinu u Sarajevu sva akta u ono vrijeme su potpisivali postavljeni povjerenici Šrećko Bujas, predstojnik Kotarskog suda i Branko Mileković, Kotarski sudac. Za Zidovsku Bogoštovnu Općinu u Brodu n/S. predsjednik općine Dr Milan Polak odvjetnik i tajnik Hugo Vajs. Svaki akt koji je dolazio iz Zidovske Bogoštovne općine Brod n/S potpisivac je još i Nadzorni povjerenik redarstveni pristav: J. Lkar.

## PUT BEZ POVRĆENA

Posljednjih mjeseci 1941. godine razvila se vrlo živa prepiska Jevrejske općine iz Sarajeva sa Jevrejskim općinama Slavonskog Broda, Osijeka i Zagreba. O čemu se moglo tada pisati, kada su Jevreji bili potpuno obespravljeni, ekonomski uništeni, fizički istrijebljeni i kada je cenzura bila vrlo oštara. Padržina tih mnogobrojnih dopisa je tužna i turobna. Ona tretira jedan jedini problem: problem deportiranja Jevreja u logore.

Uzajamno obavještavanje /često i brzojavno!/ o datumima pojedinih vozova sa transportima interniraca, o njihovom snabdijevanju hrana, odjećom, medikamentima, o ukazivanju raznovrsne pomoći i tome slično. Pri tome dolazi do izražaja sva veličina nesalomivog duha, nadčovječarska požrtvovanost i zalaganje onih koji su "uživali" takvu slobodu.

Sve brige opštinara svele su se svedo na jedno, a to je zbrinjavanje zatočenika. Tu se ispoljava divan i potresan osjećaj sudbinske povezanosti, istinskog altruizma i samoprijegora.

Na žalost ta prepiska nije kompletna, nije sačuvana in continuo, te stoga mnoge pojedinosti ostaju neobjašnjene i nepotpuno osvijetljene. Prema tome ni pregled ovih zbivanja ne može biti potpun. Ali je dovoljno rječit i svezan, da se dobije istinska i prava slika drame, kako se odvijalo posljednje putovanje interniraca na putu s kojega se nikada nisu ni vratili.

OKTOBAR 1941. GODINE

Židovska Bogoštovna Općina Brod n/b. saopštava Jevrejskoj Bogoštovnoj Općini Sarajevo 28. oktobra 1941. godine br. 4/1941.g. "Izvješćujemo Vas, da je jučer evuda prošao jedan transport od 400 židovskih interniraca, a poslije toga jedan drugi manji transport od 30 židovskih interniraca sve samih muškaraca. Danas je pak prošao jedan transport od 360 muškaraca.

Dolazili su iz Bosne, a odredište nam nije poznato, no vjerovatno je Jasenovac.

Transporti su sa strane naše općine dočekani i dobrim hranom opskrbljeni".

ODGOVOR POVJERENIKU JEVREJSKE BOGOŠTOVNE OPĆINE

SARAJEVO

Židovskoj Bogoštovnoj općini Brod n/s  
3. novembra 1941. godine broj 319/41.g.

"Mi smo Vam zahvalni što ste dočekali i opskrbili hranom transporte interniraca iz Bosne. Transport od 400 osoba, zatim transport od 300 osoba je iz Sarajeva. Po Vašim navodima u jednom transportu bilo je 360 osoba. Vjerujemo da je 60 osoba priključeno Sarajlijama iz nekog provincijskog mjesto. Transport od 42 osobe vjerojatno je iz Travnika".

Židovska Bogoštovna Općina Brod n/s javlja Židovskoj Bogoštovnoj Općini u Sarajevu 30. oktobra 1941. godine broj 12/1941.

"Mnogi pripadnici naše općine rade već mjesecima prisilno za Hjemačku vojsku, Ustaški stan i Gradsku općinu posve besplatno. To su većinom siromašniji židovi, jer su se iaućniji mogli otkupiti većim svotama uplaćenim u korist Gradske blagajne. Ovi siromašniji židovi istrošili su već svoje malene zalihe hrane i skromne prištednje, a osim tega prigodom teškog rada poderali su svu svoju odeću i obuću".

CDG. VOR POVJERENIKA JEVREJSKE BOGOŠTOVNE OPĆINE I V. S. OPĆINE

S A R A J E V O

Židovskoj Bogoštovnoj Općini Brod n/b 5. nov. 1941.  
Broj 338/41.

"Što se tiče stanja židovskog pučanstva u Sarajevu, ono je teško i zadaje ovdašnjim vjeroispovjednim općinama velike brige. I u Sarajevu je pitanje financija najosjetljivije i najteže te traži jedno hitno rješenje. Općinske financije su skučene i zasada nema izgleda da bi se one mogle popraviti. Osim toga i zajednica kao takova uslijed novonastalih prilika je potpuno osiromašila.

Zbog ovog novog stanja i ovdje je poduzeta akcija za sakupljanje odjeće i obuće koja će se davati naјsiromašnjim i najpotrebnijim".

POVJERENICI JEVREJSKE BOGOŠTOVNE OPĆINE SARAJEVO

Broj 795/41.

30. oktobra 1941.

javljaju

|| | Židovskim Bogoštovnim općinama  
|| | /Dubrovnik, Mostar, Travnik, Zenica, Banjaluka,  
Dobojski, Tuzla, Brčko, Derventa/

"U vezi sa radom oko zbrinjavanja i skrbi mnogo-brojnih židovskih interniraca u raznim logorima, povjerena mi općina je primila popis svih interniraca, pa ču Vam za koji dan dostaviti imena Vaših općinara interniranih, a prema popisu primljenom putem zagrebačke općine.

"Pred malo dana deportirano je iz Sarajeva i još nekih mjesta daljnih hiljadu osoba. Briga i skrb za sve prestavlja nov i težak teret za židovsku zajednicu".

NOVEMBER 1941. GODINE

Židovska Bogoštovna Općina n/s Židovskoj Bogoštovnoj Općini Sarajevo br. 22/41. od 3. novembra 1941. godine.

"Izvješćujemo Vas, da je dne 1.XI 941.g. ovdje prošao iz Bosne za Jasenovac jedan transport muških židovskih interniraca njih 40. Isti su dočekani u Slavonskom Brodu, ali su izjavili da im ništa ne treba, jer da su sa svim opskrbljjeni.

Dana 2.XI 941.g. prošao je jedan transport koji je od naše općine dočekan na kolodvoru u Slavonskom Brodu te opskrbljjeni sa svim što su tražili.

"Sami potrebujemo znatno svete novaca za podupiranje domaćih siromaha, a navlastito onih, koji već 6 mjeseci besplatno rade kod njemačke vojske i Gradske općine, te su već sva svoja vlastita sredstva potrošili, a odjeću i obući poterali, te su upućeni jedino na našu pomoć".

Židovska Bogoštovna Općina Brod n/s Jevrejskoj Bogoštovnoj Općini Sarajevo

Broj 56/1941.g. 6. novembra 1941.godine

"Danas 6.11.1941. godine u 11.sati prije podne dostavljen nam je Vaš brzojav". "Danas u ponoć dolazi transport 150 muškaraca pravac Jasenovac. Preduzmite moguće za okrijepu".

Kako bi taj vlak imao već u 11,30 sati prije podne stići ovamo, to smo na brzu ruku opremili sve za prehranu 150 osoba. No, na željezničkoj stanici, ni željezničkoj redarstvenoj inspekciji nije o tome transportu bilo ništa pozнато.

Čitajući stoga ponovno Vaš brzojav ustanovili smo, da na istom stoji, da je predan 3.XI u 19,30 sati, a stigao je u Brod 6.XI u 10 sati. Prema tome taj brzojav bi stigao tek treći dan, a taj transport bi već 4/XI imao proći.

No propitkivanjem na željezničkoj stanici i željezničkoj redarstvenoj ispostavi nijesno mogli ustanoviti, da li je takav transport uopće kada kroz Brod prošao".

### O d g o v o r

Jevrejska Bogoštovna Općina Sarajevo Židovskoj Bogoštovnoj Općini Brod

3. novembra 1941. godine broj 843/41.

"Potvrđujemo primitak Vašega dopisa od 6.XI 41. broj 36/41. pogriješka je u tome što je brzojav stigao Vama sa za kašnjenjem. Međutim, sigurno je da je 3.11.1941.g. otišlo iz Sarajeva 150 muškaraca. Izvješćujemo Vas s time u vezi da je sinod otišla još jedna grupa od 71 muškarca između 16 i 60 godina, izgleda u Jasenovac. Hvala na zauzimanju za sve do sadašnje transporte".

Židovska Bogoštovna Općina Brod Jevrejskoj Bogoštovnoj Općini Sarajevo

7. novembra 1941. g. br. 147/41. godine

"Izvješćujemo Vas savezno sa jučerašnjom našom brzjavkom da su sada svi transporti židovskih interniraca prošli iz Kruščice preko Slavonskog Broda za Dobor.

Bilo je oko 1.600 osoba, od toga oko 1.350 žena i djece, a ostalo muškarci. Žene i djeca su opskrbljeni na ovu dašnjoj željezničkoj stanici: mlijekom, čajem, kruhom i vodom.

Ostalu hranu i lijekove nismo im mogli izručiti, već ćemo to njima poslati posredstvom Židovske Bogoštovne Općine u Zagreb.

Čim dobijemo pristanak nadležnih lokalnih vlasti povešćemo akciju sabiranja dopunske odjeće i obuće".

Žid.Bog. Općina Brod - Jevrejskoj Bogoštovnoj Općini Sarajevo

8. novembra 1941. godine broj 50/41.

"Izvješćujemo Vas, da je danas kroz Slavonski Brod prošao transport od 120 većinom posve mladih muškaraca iz Sarajeva za Jasenovac.

Mi smo ih na kolodvoru mogli dobro opskrbiti potrebnom hranom, no jer nismo bili pravodobno obaviješteni, to im nismo mogli spremiti ništa toplog, navlastito ni čaja.

Molimo stoga, da nas po mogućnosti o svakom novom transportu pravodobno brzojavno obavijestite".

Židovska Bogoštovna Općina Brod Jevrejskoj Bogoštovnoj Općini Sarajevo

10. novembra 1941. god. broj 51/1941.g.

"Dana 9.11.41.g. u 15 sati primili smo od Vas istodobro dvije brzojavke. Jednu predanu 6.11. u 19,25 sati, a drugu 7.11. u 12,30 sati. Prva je stigla u Brod 9.11. u 12,30 sati, a druga 9.11. u 12,12 sati.

U prvoj avizirate transport od 50, a u drugoj od 71 muškarca. No drugi dan tek su ti transporti već kroz Brod prošli. Izgleda da smo ih dočekali bez Vaše obavijesti, saznavši za iste, tek kada su na željezničkoj postaji.

Molimo stoga, da obavijesti po mogućnosti posaljete prije i to ne brzojavno, jer brzojavi trebaju dulje nego pisma da do nas stignu".

Židovska Bogoštovna Općina - Jevrejskoj Bogoštovnoj  
Općini Sarajevo

20. novembra 1941.g. br. 96/41. g.

Od Židovske Bogoštovne Općine u Sarajevu primili  
suo dana 19.11.1941. g. u 17 sati slijedeći sa 18.11.41.g.  
datirani express-preporučeno predani dopis:

"Izvješćujemo Vas da je sinoć prošao iz Sarajeva  
transport sa oko 400 muškaraca interniraca. Danas će slijediti  
drugi transport i to žena, a iza njega će slijediti i  
ostali transporti, jedan za drugim.

Dokle će to trajati ne znamo, ali je sigurno da će  
biti internirani svi sarajevski Židovi. Ove ovo će biti obav-  
ljeno u roku od nekoliko dana.

Molimo Vas, budite internircima na usluzi i da kroz  
cijelo vrijeme Vaši ljudi budu na stanici".

"Na temelju tog dopisa smo odmah spremili sve potre-  
bno za doček tih transporta, pak smo najprije otišli na žel-  
jezničku stanicu u Sl. Brodu i ovdje doznali, da je već 18.  
o.mj. prošao jedan veliki transport muškaraca, a dne 19.o.mj.  
oko podne 1 veliki transport žena za logore.

Nažalost ova dvije transporta nijesu mogli dočekati,  
jer o njima nismo bili prije obaviješteni, a ni ovdašnje re-  
darstvo nije o istini ništa znalo. Poradi toga smo organizo-  
vali stalnu vezu sa željezničkom stanicom da ubuduće za tak-  
ve transporte možemo sve pravodobno organizovati. Iz Sarajev-  
va treba do nas da dodje za 3 dana, a expres pismo za 1 1/2  
dana. Radi toga bi bilo svakako potrebno, da se izvijestimo  
iz Sarajeva, ne tek kada transport ođe, već 2 ili 3  
dana prije.

Za danas po podne spremili smo: čaja, kruha, sira, kobasica za 400 ljudi, kad smo tek oko podne od našeg redarstva doznali, da su svi transporti iz Sarajeva do daljnega obustavljeni, jer da su i dva posljednja transporta uslijedila bez znanja mjerodavnih faktora: a naročito bez prethodne obavijesti. Zapovjedništva logora u Jasenovcu i Doborgradu.

Prema informaciji dobivenoj danas na kolodvoru u Slavonskom Brodu je transport od 18. o.mj. brojao 700 muškaraca, većinom iznad 60 godina, a transport od 19. o.mj. 800 žena. Danas je oko 14 sati ovuda prošao transport od 25 muškaraca iz Đakova. No, jer isti nisu dugo na putu, niti su tako siromašni, to im na kolodvoru nismo pružili nikakve okrijepe".

Jevrejska Bogoštovna Općina Sarajevo - Žid. Bogošt.  
Općini Brod n/s

21. novembra 1941. g. br. 949/41.

"Istina od nas dobivate izvještaje o transportima sa zakašnjnjem ali samo zato, što o njima saznajemo tek u zadnji čas. Ukoliko nam bude moguće, mi ćemo Vas od sada nadalje obavještavati na vrijeme.

I mi smo u zadnji čas, a to je bilo jučer /20.11/ doznali da eventualno neće biti za sada daljnih transporta. Kako će se stvar odvijati to još ne znamo. Za sada su sakupljeni Židovi, ima ih oko 1.400, a među njima nešto više od 100 muškaraca, nalaze se u kramovima, a do danas su se nalazili u njemačkoj kasarni. Šta će biti s njima to ne znamo. Čim doznamo, mi ćemo Vas o tome obavijestiti".

Židovska Bogoštovna Općina Brod - Židovskoj Bogoštovnoj Općini Sarajevo

24. novembra 1941. godine broj 106/41.

"Dne 22.11.1941.g. oko 8 sati ujutro ovdje je prošao transport Židovskih žena iz Sarajeva.

Transport je prema našim obavijestima brojio oko 600 žena i djece. Ni smo transport dočekali i opskrbili s hranom. Ta opskrba biva svaki dan težom, jer se životne namirnice koje dolaze u obzir za opskrbu ovakvih transporta, ovdje tako reći uopće više ne mogu dobiti. Stoga tekove životne namirnice većinom sakupljamo od naših općinara koji se onda ističu kroz neko vrijeme moraju odreći.

Skupili smo dosta lijekova, koje je osječki izaslanik Albin Levi ponio sobom. Sakupljanje lijekova nastavljam.

Ovih dana otpremam u Čajek sakupljenu staru odjeću i obuću kao i izradjene rukavice i kapuljače za jasenovački logor".

Židovska Bogoštovna Općina Brod - židovskoj Bogoštovnoj Općini Sarajevo.

24. novembra 1941. godine br. 110/41.

"Umoljavamo Vas, da nas obavijestite o budućim eventualnim transportima šaljete najbolje po posebnom kuriru, koji neka se javi na vrijeme uredovnih sati našem predsjedniku odvjetniku Dr Miljanu Polaku, Starčevićeva ul. br. 44. Izvan uredovnih sati i po noći u njegov privatni stan. Štadlerova br.29 /preko puta bolnice/.

"Prošak toga kurira mi ćemo eventualno sami platiti".

x  
x x

Do kojih granica je išla perfidnost Ustaških vlasti vidi se i po tome, da su brzojave o dolasku transporta sa zatočenicima u Slavonski Brod, predvalili Židovskoj Bogoštovnoj Općini u Brodu istom onda, kada su vozovi već prošli.

Tako da je sve ono što je sa mnogo ljubavi, samoodrivanja bilo spremljeno za internirce ostalo neiskorišćeno i izloženo kvarenju.

Sve je to činjeno namjerno, da se još više ogorče i zadnji dani jadnog života zatočenika.

U granicama mogućnosti i pod najvećom prizmotrom najkrvnijih neprijatelja, u čijim je rukama bila vlast, nastavilo se sa dalnjim prikupljanjem hrane, stare odjeće i obuće.

Postavlja se pitanje, šta i kakvu je hranu polaznicima mogla dati Židovska Općina u Slavonskom Brodu. Općinari su bili obespravljeni /ex legis/, osironašeni, bilo im je oteto sve što su imali. Oni su ipak prolaznicima davali ono što su mogli. Zaboravilo se na sebe i na sutra. Mislio se samo na danas tj. da se utaži glad bar onih koji odavno nisu ništa okusili. Na stanici je doneseno i dijeljeno: čaj, kruh, sir, kobasice, voda.

Povjerenici Jevrejske Općine iz Sarajeva: Srećko Bujas, predstojnik Kotarskog suda i Branko Milaković, kotarski sudac pišu 26.11.1941. godine broj 980/41.

Židovskoj Bogoštovnoj Općini Brod n/s

"Ponovno Vam se zahvaljujemo na velikoj brizi koju ste pokazali prema sarajevskim internirkama prilikom prolaza kroz Vaš grad.

Znamo da je u današnje doba vrlo teško doći do potrebnih životnih namirnica za ovako veliki broj ljudi i radi toga znamo da još više cijenimo Vašu požrtvovanost. Međutim, ukoliko tražimo Vašu pomoć, to činimo samo zato, jer nemamo nikakvog drugog izlaza. Koliko zavisi od nas stvar, naročito u pogledu snabdijevanja transporta hranom, to i mi činimo sa svoje strane, sve što nam je moguće, ali u slučaju zadnjih interniraca, mi nismo bili u stanju da predvidimo sve ono što se desilo.

Uto se tiče danačnjega stanja židovske zajednice u Sarajevu ono izgleda ovako: U gradu u nekoliko zgrada nalazi se još uviјek oko 1.500 interniraca Židova, među kojima ima nešto oko 80 muškaraca. U gradu se slobodno kreće još oko 500 - 600 Židova, među kojima ima isto oko 80 muškaraca, a možda i manje. Šta će biti sa internircima u gradu, ni ješ ništa ne znamo i stalno očekujemo odluku nadležnih vlasti. Šin se bude ova stvar riješila, mi ćemo Vas ednati o tome obavijestiti.

Za sada nam je glavna briga da provedeno pitanje ishrane interniranih u gradu. To nas oduzimalje toliko vremena, da zasada ne radimo ni na jednom drugom poslu".

Židovska Bogoštovna Općina Brod - Jevrejskoj Bogoštovnoj Opcini Sarajevo

28. novembra 1941. godine br. 124/41.

"Potvrdjujemo primitak Vašeg dopisa od 26.11.1941.g. br. 980/41. te Vam saopćujemo da smo vrlo rado Vašim općinama na propuštanju kroz naš grad pružili svaku moguću pomoć.

Kad god to bude potrebno, izvolite se samo na nas obratiti, no uvjek pravodobno, pa ćemo Vam rado učiniti sve, što bude u našoj moći, jer smatramo svojom dužnošću pomagati bližnjega u nevolji".

===== DECEMBAR 1941. GODINE =====

Povjerenici:

Srećko Bujas, predsjednik Kotarskog suda i Branko Milaković, kotarski sudac

Sarajevo, 30.11.1941.g. br. 100/41.g.

Židovskoj Bogoštovnoj Općini Brod n/s

"Doznaјemo da početkom sutra 1. prosinca počinje iz Sarajeva transport oko 1.400 žena i djece koji su bili inter-

nirani u samom gradu, u novo mjesto internacije, koje se na-  
lazi u Osijeku".

Židovska Bogoštovna Općina Brod n/S Jevrejskoj Bo-  
goštovnoj Općini Sarajevo

1.12.1941. g. broj 129/41. g.

"Odmah po primitku obavijesti o osnivanju posebnog  
logora za židovske žene i djecu iz Sarajeva u okolini Osije-  
ka i dočeku transporta kroz Brod spremili smo sve potrebno.

1. Osigurali smo za doček transporta:  
čaja, kruha, sira i kobasica.
2. Smještaj djece u privatnim kućama.
3. Skupljano slammjače, jastuke, odjeću i obuću.
4. Zamolili smo željezničku stanicu da nas o ovome  
transportu pravodobno obavijesti".

#### O d g o v o r

S. Bujas i Br. Miljković Židovskoj Boštovnoj Općini  
Brod n/S

Sarajevo, 2. decembra 1941. g. br. 1004/41.

"Transport žena i djece interniraca iz Sarajeva  
pošao je odavde jučer /1.12.1941.g./ neno i vjerojatno da  
ste ga dočekali".

Jevrejska Vjeroispovijedna Općina Sarajevo - Ži-  
dovskoj Vjeroispovijednoj Općini Brod

Sarajevo, 4. decembra 1941.g. br. 1006/41.

"Večeras prolazi transport koji vjerovatno odvodi  
oko 1000 žena i djece, pa Vas molimo da preduzmete mјere.

"Ukoliko imate mogućnosti, učinili bi veliko djelo milosrdja da omogućite prilikom prolaza iz voza u voz koji se vrati u Brodu vagone III razreda. Ki smo spremni da eventualno vršimo i neku nadoplatu za tu svrhu".

Židovska Bogoštovna Općina Brod - Židovskoj Bogoštovnoj Općini Sarajevo

Sarajevo 4.12.1941. broj 143/41.

"Dne 3.12.1941.g. u 23 sata stigao je na željezničku stanicu u Slavonski Brod posebni vlak sa 1.400 do 1.500 žena i djece iz Sarajeva.

Budući da je bilo vrlo mnogo djece, pa i sasvim male, a ženske osobe bile velikim dijelom vrlo slabe, pomogli smo im kod prenosa prtljage a zatim pružili hrane i toplog čaja u dovoljnoj količini.

Maročito nastojimo što više djece smjestiti kod Židovskih obitelji u Slavonskom Brodu, te se nadamo da ćemo moći smjestiti 20 - 25 djece. Jedino primjećujemo da smo imali prilike čuti, da se majke ove djece neće da odijele od njih, te bi radije htjele da ostanu sa svojom djecom zajedno u logoru".

#### O d g o v o r

Brečko Bujas, predsjednik Kotarskog suda Sarajevo

5. decembra 1941. g. Br. 1013/41. g.

Židovskoj Bogoštovnoj Općini Brod n/S

"Nemam riječi zahvalnosti za sve ono što ste učinili zadnjih dana za internirce iz Sarajeva prilikom prolaza kroz Slavonski Brod. Svima je već poznato sa koliko požrtvovanosti i srdačnosti dočekuje brodska Židovska općina sve transporte iz bilo kojeg mesta u državi. Požrtvovanost brodskih općinara postaje ponalo i poslovnična. Maročito ima

da se istekne učešće ženske omladine brođanske u akciji za zbrinjavanje interniraca. Njen rad je hvalovrijedan i zasluguje svakog priznanja".

Zidovska Bogoštovna Općina Brod n/3 - Zidovskoj,  
Bogoštovnoj Općini Sarajevo

Brod 8.12.1941. godine broj 151/41.g.

"Potvrđujemo primitak Vašeg cij. dopisa od 6.12.41.g.  
br. 1013/41. te smo sadržaj istog stavili do znanja našoj  
ženskoj omladini, koja si je sama s obzirom na svog teški i  
požrtvovanji rad dala naslov "TEGLEĆA EKİPĘ".

Budite uvjereni da su naša općinska uprava i svi naši općinari učinili sve od srca i rado, da bi Vašim zatočenicima pomogli, koliko su samo mogli i smjeli, te rado ističemo da su u svojem nastojanju naišli na potpuno razumijevanje i čovječansko shvaćanje naših lokalnih vlasti.

Tko zna, kako su i naša općina odnosno svi naši općinari naglo osiromašili, znaće dvostruko cijeniti sve one žrtve, koje su naši općinari dosad doprinijeli za skrb za logore i za doček Vaših zatočenika.

Uza sve to smo vrlo rado spremni, da Van i dalje stojimo na usluzi, jer smo uvjereni da time činimo samo našu čovječansku dužnost".

x  
x x

Zalaganje, požrtvovanost i nesobičnost ženske omladine "TEGLEĆE EKİPĘ" nema granica. Pored prisilnog rada, one rade noću i kada su god slobodne. Pomažu starcima i djeci prilikom istovara transporta. Donose im čaj, hrani i vodu. Same pokupljaju u svojim kućama da im se nadje pri ruci prije dolaska vozova sa internircima. Nesretno su, ako ih vlasti namjerno obavještavaju, kada vozovi već prodju.

Sam povjerenik Jevrejske Vjeroispovijedne Općine  
Sarajevske Šrećko Bujas pobudjen radom "MAGLIC I MILIC" uputio  
je ovo pismo

Židovskoj Bogoštovnoj Općini Brod n/S

Sarajevo 12.12.1941. god. br. 1013/41. g.

"Vašoj "teglećoj ekipi" svaka čast i hrila. Izgleda  
da je toliko požrtvovana i radina, dobra i plamenita, da joj  
ne treba ni podviknuti da na sebe primi smar. Svakako da  
je za ovakav rad potrebna jedna velika mjora i veličina os-  
jećajnosti i ljubavi za bljižnjega. Ja sam joj ispred pov-  
jerene mi općine najzahvalniji i cijenim malo njene žrtve,  
tako i žrtve svih članova brodske općine koji su doprinijeli  
za skrb zatočenika.

Ovdje ima novih kupljenja. U zgradici La Benevolen-  
cija, koja služi kao zbirni logor ima skoro 400 zatočenika,  
uglavnom žena i djece, vrlo mali broj muškaraca. Još se "ne  
zna" šta će biti s njima?

Povjerenici:

Šrećko Bujas  
Branko Milaković

Sarajevo, 21. XII 41.g. broj 1065/41.g.

Židovskoj Bogoštovnoj Općini Brod n/S

"Sutra polazi transport interniraca. Dodajemo da će  
broj interniraca biti veći. Za koliko ne znamo, ali vjerojat-  
no za 200 .. 300. Izgleda po svemu da se obavlja generalno čiš-  
ćenje grada od Židova".

Povjerenici: Šrećko Bujas, predstojnik Kotarskog suda  
Branko Milaković, sudac

Sarajevo, 26. decembra 1941. broj 1093/41.g.

Židovskoj Bogoštovnoj Općini Brod n/S

"Vi ste i opet dokazali rijetko čovjekoljublje sa

maksimumom napora, požrtvovanosti i materijalnih žrtava uspijovate ne samo da pružate okrijeпу bijednim zatočenicima, već uspijovate ih i duševno okrijeputi; što je od velikog značaja za njihovu sudbinu.

Javite nam potanje o broju prolaznika sa zadnjim transportom. Je li broj od 800 žena i muškaraca provjeren ili ste ga naveli po podacima pratnje. Po našem računu bilo je približno oko 1000 osoba".

Židovska Vjeroispovijedna Općina Brod n/S -- Židovskoj Vjeroispovijednoj Općini Sarajevo

Brod 27.12.1941. godine                    br. 207/41.

"23.12.41. g. oko 20 sati stigao je na ovdašnji kolodvor 1 mješoviti transport oko 160 muškaraca, žena i djece 640.

Na žalost zatočenici su ostali zatvoreni u negrijanih uskotračnim marvenim vagonima, dok nisu stigli naručeni širokotračni vagoni. Muškarci su otpremljeni u Jasenovac, a žene u Đakovu čekale su do 24.12. do pođne na ovdašnjem kolodvoru.

Na žalost mi im nijesmo mogli ništa dati, jer pratnja to više nije dozvolila. 24.12.41.g. u jutro svi ovdašnji Židovi muški i ženske bili su pozvani na prisilni rad".

Židovska Bogoštovna Općina Brod -- Židovskoj Bogoštovnoj Općini Sarajevo

Brod n/S 29.12.1941.g.                    br. 214/41.

"Izvješćujemo Vas da broj zatočenika zadnjeg transporta iz Sarajeva smo naznačili sa 800 duša, od čega 160 muškaraca prema izjavni pratnje koju uvijek pitamo o broju zatočenika u transportu, da znamo prema tome razdijeliti hranu.

No, muškarci koji su bili poniješani u pojedinim vagonima zajedno sa ženama i djecom izjavili su, da u transportu ima oko 1.200.

U transportu je bilo 19 vagona zatočenika i to 18 marvinskih i 1 osobni. Kako je u Đakovo, po našem saznanju, stiglo 700 žena i djece, biće da je u onome transportu bilo više od 800 ljudi, ali tačan broj nikada kod nijednog transporta nijesmo mogli saznati".

### PRIJEMERI VELIKODUŠJA

Ističemo jedan klasičan primjer velikodušja, a možda i jedinstven u ono doba. Bijedni internirci pokazali su toliki stepen svijesti i samoodricanja, koji se ne može ničim mjeriti. Zatvoreni su u wagonima, oni sakupljaju novac, izvrću džepove da iz njih istresu sve što je u njima bilo, pa da to poklone osiromašenoj Židovskoj Općini u Brodu, koja im daje hranu.

Ova općina primljeni novac daruje još siromašnijoj općini u Sarajevu. Ovaj simboličan primjer plemenitosti sam za sebe govorim i ne treba mi komentara.

Teško finansijsko stanje općina paralizovala je svači rad i akciju. Preko noći ljudi su bili lišeni svega, što su čitav život sticali. Velike jevrejske općine kao npr. sarajevska nisu imale sredstava ni da snabdiju zatočenike za put do logora.

Židovska Bogoštovna općina Brod - Židovskoj Bogoštovnoj Općini Sarajevo

Brod n/3 10. novembra 1941. g. br. 69/41.

"Židovski zatočenici iz Sarajeva dočekani kremom. Prigodom transporta kroz Brod dne 7.11.1941.g. skupili su među sobom i dozvolom prateće straže našoj općini u znak priznanja za lijep doček, darovali svotu od 3.290 kuna.

No, iako se naša općina nalazi u teškom položaju, jer veliki broj naših općinara muških i ženskih prisilno besplatno radi, te je ostavši bez svakog vrednog prihoda, upućen na našu potporu, držimo da su tamošnje prilike još teže.

Štoga je naš Upravni odbor zaključio, da ovaj dar ne primi, odnosno da se istog odrekne u korist Vaše općine, u svrhu pomaganja najsirošnijih obitelji zatočenika".

O d g o v o r

Srećko Bujas i Branko Milaković Sarajevo 14. novembra 1941.g.  
povjerenici br. 939/41.

Židovskoj Bogoštovnoj Općini Brod n/3

"Najzahvalniji smo Vam na srdačnom i humanom zauzimanju koje ste do danas pokazali prema sarajevskim internircima, kojima ste prilikom prolaza kroz Vaš grad dali hrenu i spremili lijep doček i tako olakšali im poteškoće.

Vaš rad je lijep, human i zaslužuje svako priznanje. Morate znati, da su svi ti internirci iz Sarajeva bili sirošni i da oni u većini slučajeva nisu mogli ponijeti iz Sarajeva ni ono najpotrebnije.

Štime u vezi hoćemo da istaknemo, da će i iznos od 3.277 kuna, koji ste poslali sarajevskoj Židovskoj općini kao dar u svrhu pomaganja najsirošnijih obitelji zatočenika ovoga grada biti upotrijebljen u ovu svrhu, jer stvarno siroštvo širokih slojeva sarajevskog Židovstva više je nego veliko".

Židovska Bogoštovna Općina Brod n/3 - Židovskoj  
Bogoštovnoj Općini Sarajevo

Brod 14.11.1941.g. Br. 84/41. g.

"Budući da iz primljenih vijesti proizlazi da zatočenici u logoru Jasenovac rade i sada teške poslove vani i po zimi, te su im svakako potrebne tople rukavice.

Naša židovska omladina, iako je zaposlena na prisilnom radu za Gradsku općinu i Ustaški logor ipak dragovoljno izradjuje takove radničke rukavice iz raznih ostataka sukna.

Žako će u logoru Jasenovac trebati sigurno na hiljeđe pari toplih rukavica, to Vam šaljemo uzorak takovih rukavica sa krojem /šnitom/, da bi mogli dati izraditi kod Ženske omladine i žena židovskih općina Vašeg rejona veće količine ovakvih rukavica.

Vrlo bi nas veselilo, ako bi našom inicijativom bilo ponognuto zatočenicima u Jasenovcu, da se zaštite od zime".

Židovska Bogoštovna Općina Brod n/3 - Židovskoj Bogoštovnoj Općini Sarajevo

Brod 19.12.1941. godine br. 94/41. g.

"Za židovske zatočenike u Jasenovcu, koji su zimi zaposleni na vanjskom radu, naša omladina izradjuje kapuljače, koje naročito dobro zaštićuju uši, a nose se najeste šešira ili kape.

Da bi i Vi mogli od raznih restlova izradjivati takođe kapuljače koje možete nositi već po izradjenoj veličini žene, muškarci i djeca, šaljeno van kroj /šnit/ istih".

x  
x x

Nevolja zatočonika stalno je bila prisutna u mislima onih, koji su o njima brinuli. Ovi stalno raznišljaju i pronalaze, Šta bi se još moglo učiniti. U dotej situaciji dovijaju se, da zatočenicima pomognu. Njihov rad ne iscrpljuje se samo u izradi kapuljača, rukavica, slanju uputstava drugim opštinašima, kako bi se i kod njih počele izradjivati, ove za zimske doba najpotrebnije i najkorisnije stvari.

"Ženska ekipa" iz Broda poslala je Ževrejskoj Bogoslovnoj Općini Sarajevo 1. decembra 1941. godine broj 129 upustvo za pravljenje medenjaka. Žene i djevojke pravile su medenjake po jednom jeftinom i praktičnom receptu. Čva su se mogli duže držati i lakše prevoziti, a jeftiniji su od kupovnih. "Po našim kućama se peku medenjaci prema prokušanom receptu. Saljemo recept istih, za eventualnu upotrebu Vaših domaćica".

Od ono malo oskudnih životnih namirnica, do kojih su dolazili, uz najveće žrtve, oni koji još nisu bili u logoru htjeli su zatočenicima da šalju takvu hranu koja će biti kaloričnija i koja se neće brzo kvariti.

Van logora dopiralo su vijesti, da zatočenici u doslovnom smislu riječi umiru od gladi. Često puta pomoć nije ni stizala onima kojima je bila namijenjena. Iako su u logoru slane samo one stvari za koje se prethodno morala dozvola dobiti od nadležnih ustaških i logorskih vlasti. Pomoć nije davana i dijeljena zatočenicima direktno, u prisustvu bar kojeg člana općine, koji su nabavljali i donosili hrani, odjeću, obuću i lijekove za zatočenike. Sve ono što je doneseno u logor moralno se ostaviti u posebnu prostoriju za pregled i cenzuru. Na taj način nestajalo je pola onoga što je poslano zatočenicima, a zatim htjeli su svoje apetite da zadovolje i logorski čuvari /"lješinari"/.

Cvo nekoliko primjera dokazuju koliko su brinuli o zatočenicima oni koji još nisu stigli u logore, a koji će, možda, već sutra doći. Internirci se nisu sajeli zaboraviti, dok su još bili na životu. Valjalo je kod njih unijeti bar jednu iskru nade i vjere. U životu koji je sličio "Paklu", u kome su im bile sahranjene sve nade, kada su u logore ušli. Smrt, spašivanja i bacanja poluživih zatočenika vezanih bodljikavim žicama u hladne talase Save bio je kraj njihovih patnji.



B

D O P I S I V N J E      I Z M E D J U      B A R A J E V A  
I O S I J E K A




DOPISIVANJE IZMEĐU SARAJEVA I OSIJEKU

Poslije dopisivanja Jevrejske Bogoštovne Općine Sarajevo sa Židovskom Bogoštovnom Općinom Brod, postalo je vrlo aktuelno dopisivanje sa Židovskim Bogoštovnim Općinama Osijek i Zagreb. Tri Židovske bogoštovne općine: Sarajevo, Osijek i Zagreb vodile su svu brigu o životu zatočenika u logorima: Jasenovac, Lobot-Grad, Kruščica, Đakovo; zatim o jevrejskim izbjeglicama iz Njemačke, koji su bili konfinirani u logorima u Bosni u Brčkom, Samcu, Čapljini.

Rad i briga pomenutih Židovskih općina morao je biti snišljen, dobro organizovan i efikasan. On nije dozvoljavao odlaganja. Radilo se o živetima ljudi, žena i djece, koji su očekivali pomoć. Rukovodioci općina /a njih je bilo vrlo malo/ .. najprije su težili da se ujedine finansijska sredstva kojima su još raspolagale tadašnje općine i da se za njih kupuje sirova hrana i životne namirnice, koje bi se slale u logore. Da se provede akcija sakupljanja stare odjeće, lijekova, obuće, šivačih mašina kojima bi se kupila i prekrnjala odjeća u logorima za zatočenike. Utjelo se u granicama mogućnosti i koliko su to vlasti dozvoljavale, koliko - toliko olakšati jadno životarenje zatočenika.

Predstavnici triju općina dogovorili su se o podjeli logora koje će oni snabdijevati i o kojima će oni brinuti. Oni koji još nisu bili dovedeni u logore pokazivali su svoju odlučnost da se učini sve kako bi se ublažila bijeda, u koju su došli zatočenici ni krivi, ni dužni. Podjelom logora na pomenute tri općine htjelo se postići, da se brže dostavi životne namirnice do logora, da se izbjegnu veliki troškovi oko transportovanja i da finansijska sredstva kojima su općine još raspolagale budu pravilnije rasporedjena i podijeljena. Pomoć zatočenicima nije se mogla i smjela da odlaže. Situacija se iz dana u dan mijenjala, pogoršavala. Niko nije mogao predvidjeti, ni znati šta će se sutra desiti.



Finansijska sredstva kojima su opština raspolagale bila su ograničena prema mnoštvu problema koji su se iz dana u dan uvećali i povećavali. Niko nije mogao sazнати koliki je bio broj zatočenika u logorima, jer se ovaj stalno povećavao. Isto tako rastao je i broj Jevreja koji su kupljeni po ulicama, kućama ili gdje su se slučajno našli i odvodjeni u zajednički i privremena sabirališta, gdje su čekali da budu i oni odvedeni u logore. Poznato je, da oni iz svojih kuća nisu snajeli, ni mogli ništa iznijeti. Među njima bilo je onih, koji nisu nikada predstavljali socijalni problem za općinu. Oni su živjeli od svoga poštenoga ruča i pomagali druge. Isto tako bilo je među njima i imućnih općinara, koji su svojim dovanjima omogućivali, da se složni i mnogostruki posao jedne kulturne općine mogne bez smetnji odvijati. Preko noći svi su oni ostali bez ikakvih sredstava i od davalaca postali su primaci priloga. Općine se morale brinuti o njihovom prehranjivanju. Predstavnici opština bili su rastrzani i razaprijedjeni između ova dva problema. Teško se bilo odlučiti i izabrat od ta dva problema koji je bio teži i primarniji, jer su bila obe jednak teška i goruća.

Jevrejska općina u Sarajevu je organizovala zajedničku kuhinju za svoje općinare koji su bili konfinirani u zgradu La Benvolencije. Njihovo snabdijevanje je iz dana u dan opterećivalo i onako oskudna novčana sredstva kojima je općina raspolagala. Bankovni računi svih Jevreja su bili blokirani. Oni sa svojim radnjama nisu više raspolagali, u njima su sjedili povjerenici. Sva društvena imovina mnogobrojnih jevrejskih društava je na očigled tadašnjih vlasti i uz asistenciju Nijemaca opljačkana i oteta.

Tome treba dodati još i to, da nije bilo lako nabaviti i najjednostavnije životne namirnice za tako veliki broj konfiniraca i legoraša. Do njih se vrlo teško ili nikako dočaralo. Ukoliko se i moglo do čega doći, cijene su bile strahovito visoke.

Svaka prepiska izmeđju općina Sarajevo, Osijek, Zagreb svodila se uglavnom na to, da se rasporede sredstva i vodi briga oko snabdijevanja zatočenika. Jevrejska općina Osijek traži od sarajevske i vrejske općine, da ova preuzeće brigu oko snabdijevanja logora njeničkih emigranata u Brčkom, Šancu, Čapljinici. Osijek bi preuzeo brige oko snabdijevanja zatočenika u Jasenovcu, a Zagreb u Lobotu Gradu.

Prilažemo originalnu prepisku izmeđju opština, nadjenu u arhivi J.B.O. Sarajevo.

Sva akta Židovske Bogoštovne Općine Osijek potpisivali su: Rip Andrija i Grinbaun Vlado te Povjerenik Općine Upravitelj gradskega redarstva: Dragutin Lajer. U daljnjem tokstu umjesto Jevrejske općine Sarajevo pišćeno samo sarajevski  
" Židovske " Osijek " " Osijek.

KORESPONDENCIJA IZMEĐU SARAJEVA I OSIJEK

Sarajevo - Osijek

br. 783/41. Sarajevo od 31.X 1941. godine.

Potvrđujemo primitak Vaše okružnice br. 10. od 27.X 1941. godine. U vezi sa Vašim opravdanim zahtjevom da svatko žrtvuje od svoga za internirce i da sve općine i općinari treba da daju svoje priloge i druge prednute za tu akciju, obećavamo Vam, da će i naša općina u granicama svojih mogućnosti ponagati ovu akciju. Ova pomoć će uslijediti tek za neko vrijeme.

Civilnih dana opremljena su ponovo 2 transporta iz Sarajeva sa oko 700 ljudi, u vodno u Jasenovac. Time, kako izgleda, još nije završeno čišćenje, jer se još uvijek skupljaju muškarci izmeđju 16 - 60 godina.

Sarajevo - Osijeku

Sarajevo 3.11.1941.g. broj 825/41.

to se tiče brige oko izdržavanja izbjeglica koji se nalaze u logorima u Bosni, moramo na žalost barem za sada to iz tehničkih razloga odbiti. Ne, u pogledu finansiranja, nego u pogledu organizacije samog posla. Naš rad u Sarajevu je tako ogroman i težak, da nema je svaka briga i zauzimanje za izbjeglice nemoguće. Tekom prošlog tjedna je oko 1.000 muškaraca iz Sarajeva, između 16 - 60 godina internirano. Niko je oko 1.000 porodica ostalo bez hraništva. Ove porodice su isključivo upućene na pomoć ovdašnjih općina, od kojih oni traže hranu, odjeću, obucu i ostale. Osim toga poslali smo Žid. Bog. Općini Zagreb 2.11.1941. godine za akciju zbrinjavanja interniraca 100.000 kuna, sa napomenom da se taj novac upotrijebi u sporazumu sa Vašom Općinom.

Osijek - Sarajevo

Osijek 5.11.1941. g. br. 713/41.g.

Jučer /tj. 4.11.1941.g./ su Granbaun i Rip bili u Jasenovcu. Tamo su saznali za dolazak novih zatočenika iz Bosne, uglavnom, pripadnika Vaše općine. Tamo se grade nove barake. Obvezujemo ishranu. Forsiran je prijedlog za otvaranje komrespondencije sa zatočenicima na naročitoj obrascu /prilaženo obrazac radi uvida/, te se nadamo da će odobrenje stići za par dana. Usm iste dobijeno, poslaćemo Vam odgovarajući broj dopisnika radi razdiobe tamošnjim pripadnicima zatočenika.

Osijek - Sarajevu

Osijek 9.11.1941. godine br. 746/41.3.

Mi ćemo zajedno s Vama preuzeti sa bđijevanje logora Jasenovac. Isto preuzinamo na sebe emigrantske grupe u Bos. Banju, Brčkom, Rumi, dok ćete Vi brinuti za grupe u Čapljini i Slatini.

Sarajevo - Osijeku

Sarajevo 9.11.1941. godine br. 868/41.3.

Lolimo Vas, da u Vašim pismima budete što iscrpniji, jer je to u interesu same akcije, a kojoj sarajevske općire žele inati najveće učešće.

Akcija za logore u Sarajevu se sprevodi i biće za koji dan završena. Sa dosadašnjim rezultatima možemo biti zadovoljni, te ćemo tokom iduće nedelje poslati prve pošiljke sa kolektivnim predmetima zagrebačkoj opštini, a ne osječkoj samo zato što je podvoz jeftiniji.

Sarajevo - Osijeku

Sarajevo 16.11.1941. godine br. 946/41.

Kako znate naša općina se nalazi u teškim materijalnim prilikama, o tome se uvjerio izaslanik emigrantske grupe iz Čapljine ing. Zeilinger. Mi smo poslali 150.000 kuna za ishranu u logorima. Saljemo svakodnevno kolektivne i individualne pakete za potrebe interniraca u Lobot - Gradu i Jasenovcu.

Slaćemo po mogućnosti i dalje. Akcija za namicanje sredstava provodi se i dalje i ona daje srazmjerno dobre rezultate. Uvodimo akciju za dobavljanje šivadija strojeva, o tomu čemo Vas nadmašno obavijestiti.

Mislili smo naše izaslanik poslati u naše provincijske općine, a isto tako u Osijek i Zagreb. U tom pogledu nastale su izvjesne poteškoće. Izaslanici naših općina ne mogu dobiti propusnice.

Primili smo 1.000 dopismica za Jasenovac. Ovaj broj je dobiti ograničen, jer danas u Jasenovcu ima preko 1.500 zatočenika. Molimo da poradite kod Zapovjedništva logora, da se izmijeni način dopisivanja. Tako, da zatočenici budu prvi pošiljaoci kurta, a da njihove obitelji budu kao drugi pošiljaoci. Na taj način mogli bi se izbjegći mnogi nesporazumi u dopisivanju.

Pošaljite nam spisak interniraca Židova iz Sarajeva koji se nalaze u Jasenovcu. Do danas mi nismo o njima nikakvog izvještaja.

Osijek - Sarajevo

Osijek 18.11.1941. br. 795/41.g.

Javljamo Vam, da će dopisivanje sa zatočenicima započeti iz samog logora. Rip je temo predao oko 5.000 dopisnika koje će se zatočenicima razdijeliti na upotrebu.

Osijek - Sarajevo

Osijek 8.12.1941.g. br. 941/41.g.

29.11.41.g. u 11 časova prije podne dobili smo brzoglasni izvještaj od Žid.Bog. Općine Zagreb, da nam dolazi u Veliku Lupu Baranju u zatočeništvo oko 1.500 Židova iz grada Sarajeva. Smjesta smo se stavili u vezu sa Lupskom re-

darstvenom oblasti, gdje nai je rečeno, da će prije nadjemo odgovarajuće prostorije za smještaj zatočenica. Uspjelo nai je za tu svrhu debitni trokatni mlinški objekat u trgovištu Đakovo, na biskupskom imanju.

Radi Vašega obavještenja navodimo prizemlje objekta veliko oko 400 m<sup>2</sup> /betonirano/. Prizemlje ćemo upotrijebiti za smještaj: kuhinje, praonice i umivaonice. Prvi, drugi i treći sprat su iste veličine kao i prizemlje sa razlikom da je "od dasaka". Gornje 3 prostorije počinjemo sutra /12.12.1941. g./ uređivati za nastambu. Foručeno su odgovarajuće poci za loženje sa piljevinom. Nabavlja se materijal za montiranje električnog svjetla. Sastavljaju se ložajevi od dasaka. Prostorije će biti sposobne za prijenos pridolazećih zatočenica sredinom ovog tjedna.

Sarajevo - Osijeku

Sarajevo 1.12.1941. godine br. 999/41.

Zvanično smo obaviješteni, da će 1.300 do 1.400 žena i djece koji su bili internirani u gradu u 4 zgrade, biti upućeni u novo mjesto internacije u Osijek. Nisu nam poznate pojedinosti kao i način na koji će se izvršiti smještavanje tog ogromnog broja žena i djece. Jedino znaju da je to skup bolasnika, starih i iznomoglih žena, a na žalost i zaraza neminovno prijeti uslijed teških životnih uslova pod kojima one žive već 16 dana.

Apoliremo na Vas, da internirke poklonite punu pažnju. Oči tih nesretnica i bijednica su upućene na Vas, kao na jedino spasitelje.

Ša svoje strane učinićemo sve, ukoliko povjerena nasi općina još bude postojala da doprinesemo skroman udjel za održavanje golih života internirki, koje će sedu biti upućene na Vas i zagrebačku općinu.

Znolili smo zagrebačku općinu, da Vas u naše ime uputi 100.000 kuna za pokriće prvih troškova.

Sarajevo - Osijeku

Sarajevo 3.12.1941.godine br. 1005/41.

Vjerujemo, da će pod vašim okriljem i brigom, sudbina interniraca iz Sarajeva u zatčeništvo biti lakša.

Transport iz Sarajeva pošao je jutros rano /3.12.1941.g./, ne znamo tačno u koliko sati, vjerovatno je do Vas stigao prije nego čete primiti ovo pismo.

Izvijestite nas detaljno o dočeku u Osijeku i o tome što ste ustanovili, kako se odvijalo njihovo smještanje, pod čijim će nadzorom biti i kraj Vam dužnost vlasti daju, u vezi sa ovim novim logorom.

Osijek - Sarajevu

Osijek 4.12.1941.g. br. 995/41.

Mjesto boravka za Vaše zatočenice je Đakovo.

Prostorije za stanovanje su naši omladinci preuređili, snabdjeli pećima i ostalim potrebama. Imeno izvještaj iz Broda, da će prvi transport zatočenica stići u Brod danas /4.12.1941.g./ oko 16 sati i da će na odredište Đakovo stići danas do pola noći ili najkasnije sutra u jutro /5.12.1941.g./. Za doček i ostalo u Đakovu je sve spremljeno.

Osijek - Sarajevu

Osijek 6.12.1941.g.

Radi kratkoće vremena i finansijskih sredstava nismo bili u stanju urediti prostorije kako smo to bili zamislili.

Uglavnom na 1.200 m<sup>2</sup> potesovanog prostora smještili smo pri-  
lično slane. Naša muška i ženska sekcija daje sve od sebe,  
kako bi snabdijela zatočenice toplim čajem.

Transport je stigao sa 25 bolesnika. Ima dva slu-  
čaja upale pluća i jedan slučaj poramećenog umu. Nedjutam,  
ima i jedan srećan slučaj. Jedna zatočenica je rodila u  
Bolnici "Sestara Milosrdnica" zdravo muško dijete. Nejka je  
dobro. Kunstvo je preuzeala Žid. Bog. Opcina Osijek.

Razdrioba djeca ide zasada sporor, ne radi slabog  
odziva, već što želimo djecu temeljito pregledati, da bi  
mali u prvi vreme kruće samo zdrave djecu.

Pitka voda u logoru je iz arteškog bunara. Moral  
je sjajan. Vaše mladinke saradjuju u organizaciji i radu.  
Kancelarija će zaposliti njih oko 10.

Barajevo - Osijeku

Barajevo 8.12.1941.g. br. 1.16/41.

Zahvaljujemo na trudu i sposobnosti kojom ste doče-  
kali transport sarajevskih internirki.

Saljite detaljnija obavještenja kada su internirke  
stigle u Đakovo, kakav je njihov smještaj, pod čijim su nadzo-  
rom i koji je vaš kontakt s njima.

Od zadnjeg transporta ostalo je u zgradbi Benevolen-  
cija oko 140 interniraca, od kojih jednu polovinu žine muš-  
karci, a drugu žene koje nisu bile sposobne za transport.  
Jučer u nedjelju /7.12.1941.g./ nastavilo se sa daljnijim  
sakupljenjem. Skupljeno je oko 100 osoba. Da li će se na-  
staviti sa daljnjim interniranjem, ni to ne znamo. Svi se  
interniraci nalaze u zgradbi Benevolencije.

Nadrebinat u Osijeku - Sarajevu

Osijek 11.12.1941.g.

Br: j 379/41.

Obavještavam Vas, da je kod potpisanih nadrebinata osnovane natične knjige rođenih i umrlih za sabirni logor Laskovo. Vodićemo evidenciju o svakom slučaju porodjaja i smrti.

5.12.1941.g. gđa Mirjana Levi rodila je zdravo muško dijete Salama, otac mu je David Levi, a 9.12.1941. preminula je Marolta Katan, rodom iz Sarajeva, u 65-oj godini života.

Nadrebinat Dr Stekel

x  
x x

Iz navedenih pisana vidi se sa koliko se pažnje i brige mislile o zatočenicima. Sve je bilo mobilisano da bi im život učinio i bio snošljiviji. Česta ponavljanja pitanja o životu zatočenica između Sarajeva - Osijeka i obratno, dokaz su sa kolikim se nestrpljenjem očekivale vijesti iz logora. Strahovanja o njihovom zdravlju, životu, o prehrani prilikom transporta, o postupcima nadzornih vlasti u logoru, o djeci itd. dokaz su njihove ljubavi. Ali ujedno dokaz su perfidije, nehumanosti i otupljenog osjećaja ustaških vlasti koje nisu davalo nikakvih obavještenja o zatočenicama. Selupljali su ljudi za odvodjenje u logore, a da ih nisu ni obavještavali gdje i kada idu. U decembarske dane jedne strašne hladne zime odvodjene su žene i djeca u stočnim vagonima zamazanim, neočišćenim i bez ikakve dezinfekcije. U 15 stočnih vagona nalazilo se oko 1.400 žena i djece. Voz se prebacivao po malim provincijskim stanicama na sporedne kolosjeke, dok

nije poslijec bezbroj dana putovanja stigao u logor. Učinili  
židovskoj Bogoštovnoj općini u Osijeku, koja je preuzeala svu  
brigu oko prihvatanja zatočenica, njihovu smještaju, prehranu  
i sl. nje itd. nije na vrijeme javljeno koliko dolazi zatočenica i  
kada. To je činjeno namjerno. Došavale se da su transporti  
stigli do Osijeka ili Pakova, a da nisu bile obavljene ured-  
rađnje oko njihovog smještaja. Ne krivnjom ljudi koji su u  
Osijeku na tunc radili, nego ustaških vlasti. Utjelo se omis-  
ljenima i patnjama koje su zatočenice pratili na putu dodati  
još i novo kada dolju u logor. Da dolju u logor, koji još nije  
bio pripravljen za sticanje. Podovi su bili prestrti  
slamom, odjeljenja još bez peći i svjetla u strašnoj i hlad-  
noj zimi. Vlasti su namjerno zadržavale pisac ţto su ih op-  
ćino jedna drugoj slale ili su ih uništavale, kako bi opći-  
ne što manje saznale o njihovim zlodjelima.

Osijek -- Sarajevu

Osijek 15.12.1941.g. br. 1084-1089/41.

Posao oko zbrinjavanja zatočenica u Pakovu vršili  
su kao našu čovječansku dužnost, te čemo i nadalje činiti  
sve ţto je u našoj moći, da olakšamo boravak spomenutim  
zatočenicama.

X  
XX

Ovih riječima ne treba komentari. One najbolje svjedoče o stepenu svijesti i shvatanja i ozbiljnosti situacije,  
u kojoj se nalaze rukovodioci Ž.B.O. u Osijeku, koji su jedini  
bili u mogućnosti da pomognu zatočenicama.

Sarajevo - Osijeku

Sarajevo 15.12.1941.

br. 1029/41.

Molimo šaljite češće iscrpne izvještaje o stanju u logoru Šakovo. Stanje u Sarajevu nepronijenjeno. Svaki dan se dodovi još po koja obitelj i kasarnira u zgradici Benovlencija, koja služi kao mjesni logor. Sta će dalje biti s tim internircima i gdje će biti smješteni, ne znano.

Dostavite nam tačne spiskove gdje su upućena i smještena djeca. Tom prilikom kod djece zabilježiti ime i prezime roditelja i mjesto stanovanja u Sarajevu.

Osijek - Sarajevo

Osijek 18.12.1941. g.

Br. 1198/41.

Spiskove o smještaju djece pojedinih obitelji u Osijeku i provinciji dostavićemo Vam odmah, čim budu završeni. Isto tako cete primiti i redovne izvještaje iz logora Šakovo.

Uvo što činimo smatramo samo kao svoju dužnost i ništa više.

x  
x x

Kolika ljubav prema djeci i solidarnost obaju općina da se bar djeca spasu i sačuvaju, da ona ne gledaju patnje svojih majki.

Sarajevo - Osijeku

Sarajevo 19.12.1941. g.

br. 1046/41.

Odgovorite detaljnije o pojedinostima u vezi sa logorom u Đakovu. Pitanje uprave logora, dopisivanja sa internirkama, mogućnosti slanja paketa, smještanja daljnjih internirki u tone logoru.

Po našem saznanju, uskoro će se iz Sarajeva otpremiti dalji transport muškaraca, žena i djece. Djeca i žene će biti upućeni u Đakovo.

Saznali smo da je logor pretrpan i da nema mogućnosti za prijem i najmanjeg broja novih interniraca. Sarajevski transporti bi najmanje 400 - 500 žena i djece.

Sarajevo - Osijeku

Sarajevo 21.12.1941. g.

br. 1061/41. g.

Večeras polaze iz Sarajeva 2 transporta: 1 žena i djece, koji idu za Đakovo, a drugi muškaraca koji idu za Jasenovac. Žena ima oko 500, muškaraca će biti oko 100.

Postoji tendencija da se i dalje internira iz Sarajeva, a internirci bi uglavnom bili žene i djece, a za njih dolazi u obzir logor Đakovo, jer nema drugih ženskih logora. Obavijestite mjerodavne faktore o stanju u logoru Đakovo, a naročito o nemogućnostima duljnog primanja novih zatočenica. Možda bi se na taj način izbjeglo slanje zatočenica, bar dok traje ova zima. Naši predstavnici se uvjedrili da u Đakovu nema ujesta ni za one iz prvog transporta, a kamo li za one, koji večeras polaze iz Sarajeva.

Sarajevo - Osijeku

Sarajevo 23.12.1941.g.

br. 1070/41.g.

Sinod je otprenljen novi transport Jevreja iz Sarajeva za Đakovo, u njemu je bilo 800 žena i djece. Žena u dubokoj starosti i teško bolesnih ima preko 200.

Sarajevo - Osijeku

Sarajevo 27.12.1941.g.

Broj 1101/41.g.

Još uvijek nemam vijesti o novom transportu Žena i djece, koji su iz Sarajeva otprenljjeni noću izmedju 23. i 24. u Đakovo.

Pošaljite nam spisak svih zatočenica u Đakovu.

Sarajevo - Osijeku

Sarajevo 31.12.1941.

Br. 1114/41.

Od 15.12.41. nemamo od Vas nikakvih vijesti, iako se zadnjih dana desile zanimljive stvari u vezi sa sarajevskom židovskom zajednicom, za koju se po naredjenju vlasti vi brinete i zauzimate. Na naša opširna pisma od 19, 21, 23. i 27. decembra nismo dobili nikakve odgovore.

Uto ne tiče činovnika određenih za rad kod Vaše općine, izvještavamo Vas da za njih nismo još dobili propusnice.

X  
X X

Ovo pismo je jedan od mnogobrojnih dokaza, kako uskočke vlasti manjerno nisu htjele dostavljati pisma i dopise, iako ih je njihov povjerenik i Redarstveni upravitelj cenzurisao i potpisivao. To se dešava naročito krajem 1941. godine, kada su vlasti htjele planski i sistemske da unište sve Jevreje sarajevske zajednice. Zajednice u koju su oni došli prije 400 godina i na čijem su kulturnom, društvenom i ekonomskom prosperitetu oni davali svoje najbolje snage i znatno doprinijeli njenom uzdizanju. Od tada prestaje dopisivanje između Sarajeva i Osijeka.

Evo obrasca jedne karte, koju je zatočenik smio slati iz Jasenovca.

Obitelj

u.....

Ulica

U logoru mi je dobro

Zatočenik:

potpis

Primalac karte je odgovarao na drugom dijelu karte.

Zatočeniku.....

Godina rođenja..... Logor Jasenovac

Svi smo zdravi, dobro nam je

Fotopis

x  
x x

Poznato je, da oni kojima su zatočenici slali ovakve karte nisu više ni bili u Barajevu. Oni su bili odvedeni u logore. Iako je bilo zatočenika koji su dobili odgovore na svoje karte, jer su bili peubijani ili postrli od gladi i bolesti ili su logorske vlasti prenašle nove "disciplinske mјere", pa da zatočenik ne dođe do svojih karata, koji i onko nisu ništa značile. Nakvog li cinizma, da zatočenik karton javlja "u logoru mi je dobro", a sam je svojim očima gledao klanje, ubijanje maljem po glavi, vezanje po dvoje bodljikevom žicom i potpuno gole bacane u Savu. Samo su plivale žrtve vezanih ruku ili nogu potpuno golim muškarci i djeca. Kada su dovodjeni novi transporti zatočenika, a logori bili premalonici da prime toliki broj žrtava, onda se došlo na rješenje kako će im najbrže moći naći mjesta. Žrtve su odvođene na strijeljanje. Oni koji su svojim očima gledali sva ta zvjerstva, bili su grobari svoje braće, roditelja, žena i djece. Butradan bi ovi bili strijeljeni, pa da drugi preuzmu ovu ulogu grobara. Tako se rješavao problem stambenog prostora u logorima.

### LOGOR U KRUSČICI

Kruščica je malo mjesto u Bosni blizu Travnika. U Kruščici je formiran prvi zatočenički logor za Jevreje. U Kruščici su slani zatočenici iz Bosne, a dočnije i iz drugih krajeva Nezavisne Države Hrvatske. Odredjeno je da tu bude logor. Nitko se nije pobrinuo ni za najelementarnije uslove života, prehranjuvanja i stanovanja u logoru za ogroman broj ljudi. Ljudi su kupljeni po raznim mjestima i ostavljeni u logoru. Nisu preduzimane nikakve zaštitne mјere protiv infekcije. Najbezobzirniji krvoloci postavljeni su za rukovodiće,

upravitelje i čuvaro u logoru. Na mnoge intervencije u sezonu logoru, kao i višim organima vlasti van logora, ustnačke vlasti su odgovarale "Lidovi neka brinu se sami o sobi i svojoj sudbini".

Svi sarajevski Jevreji, koji se još nalazili na slobodi vrlo izdašno su se odazivali akcijama prikupljanja hrane, obuće, obuće, lijekova, peći, novaca, paketa itd. za zatočenike u Kruščici. Komionima su sve prikupljene prenesile u Kruščicu. Svu ovu hrana i pakete zatočenici nisu nikada ni vidjeli. Bilo je mnogo očeviđaca koji su pričali, kako se to prodavalo na travničkoj pijaci po visokim cijenama. Kad je značalo u Sarajevu, onda se više nije slala sirova hrana, nego samo gotova kuhana hrana koja se odmah dijelila zatočenicima. To je bio jedini način da jadni zatočenici u zimske dane dođu do hrane. O logoru u Kruščici u arhivi Jevrejske Bogoštovne Općine u Sarajevu nismo našli podatka. Sigurno su podaci o tome logoru uništeni. Ni ne znamo na koji način su nastali.

Prišeženo ovaj jedini dokumenat iz arhive J.B.O. Sarajevo u kojem se govori o Kruščici.

Sarajevo - Osijeku

Sarajevo 9/10.41.

Br. 715/41.

Logor u Kruščici je već raseljen. Tnočniji internirci vec se nalaze u Hrvatskoj. Prema informacijama muškarci se nalaze u Jasenovcu, a žene u Zlataru.

Rijebovi i kuhane hrana bili su predati internircima. Što se tiče zatvorenih paketa i nekuhanog hrana, nemaju nikakvih pozitivnih informacija, da su to internirci primili. Dospelo se da zaključka, da se šalje ono, što se može odmah potrošiti.

U Kruščicu bile su poslate i pedi za logore. Bila je počela akcija za odjeću i obuću. Ona se nastavlja. Skupljeno se još nije poslalo, jer nema podataka, gdje se internirani nalaze i na koji način ih se prikupljeno može poslati.

x  
x x

I ovaj šturi podatak dovoljno karakteriše moral i poštovanje onih u čijim rukama su bili životi i sudbine zatočenika. Oni su htjeli da zarade na onima koje su u žico okovali. Uduzimali su njihovu hranu, koju im je općina slala. Prodavali su tu hranu i bijedne zatočenike pustali da gladuju i umiru.

#### O K R U Z N I C E

Pri Židovskoj Bogoštovnoj Općini u Osijeku osnovan je jedan novi organ tzv. "Skrb za logore". Ovaj organ je okupio energične i odlučne ljude sa dobrim smislim za organizaciju. Ljudi koji u najtežim momentima života nisu gubili glavu. Da bi mogli što hitnije obavještavati o životu u logorima i potrebama, odlučili su da to čine putem okružnice /cirkulara/. Cirkulari se slali jevrejskim opštinama ukoliko su još one postojale. 10.10. 1941. godine obavještavaju da je logor iz Kruščice premješten u Lober - Grad kod Zlatara. U Brodu su zatočenici dobili hranu. U Zagrebu je izvršena dezinfekcija, kupanje i ljekarski pregled žena i djece.

Pod nadzorom Upravitelja Gradskeg ređarstva Osijek, 3 člana Žid. Bog. Općina posjetila su logor u Jasenovcu. Ni-je moguće dobiti spisak interniraca. Dozvoljava se slanje hrane. Uskoro će se regulisati i pitanje dopisivanja sa in-ternircima. Svi internirci će stanvati preko zime u cigla-ni i pilani. Pojedinačna odpuštanja iz logora nisu moguća.

14.10.1941. g. Traži se prikupljanje u svim jevrejskim općinama za logore. Prikupljanje stvari i hrane za Lo-gor-Grad slati preko zagrebačke općine, a za Jasenovac preko Osijeka.

24.11.1941. g. Napominju da su im sredstva koja stoje na raspolaganju veoma ograničena uslijed potrebe koje im nameću skrbni logori u Jasenovcu /oko 3.000 duša/ i Lo-gor - Gradu oko 1.300 duša. L.B. Općina u Osijeku nalazi se pod povjereništvo vlasti, pa svaki i najmanji izdatak mora biti uredno pravdan.

13.10.1941.g. U Jasenovac opremljen 1 wagon od 15.000 kg kupusa za zatočenike.

27.10.1941.g. U Jasenovac opremili 10.000 kg krov-pira i 1.000 kg odjeće i obuće. Daljito nam novac. Ni stoje-no na kraju svojih novčanih sredstava. Koliko logor guta novaca delegati će se uvjeriti na licu mjesto. Poslali smo 4 kotla za kuhanje hrane, četke i slično.

Osijek - Sarajevu

Osijek 10.11.1941.godine Broj 965/41.

ODBOR ZA ŠKRB

Dobili smo jučer u 11 sati prije podne obavijest, da će u Osijek odnosno na području Velike župe Baranja do-premiti u zatočeništvo oko 1.500 Židovskih žena i djece iz Sarajeva. Od strane vlasti naredeno nam je, da u Osijeku

sve priredimo za njihov smještaj. Za svu hranu, smještaj i sve ostalo mora brinuti cijelokupno židovstvo naše Države. U vezi s time stavlji smo se u vezu sa L.B.D. Zagreb, koja šalje sutra 2 delegata u Osijek. Ti izaslanici treba da svojim iskustvom ponažu oko smještaja i prije na zatočenica.

Upravni odbor je odredio slijedeće:

1. Doček u Brodu materijalno ponaže Osijek. Bi organizujemo kupanje, dezinfekciju, cijepljenje protiv tifusa. Privremeni smještaj u Osijeku, dok se ne odredi stalni smještaj u okolini Osijeka. Naša "Pučka kuhinja" brinuće se za ishranu za vrijeme zadržavanja u Osijeku.

2. Dobili smo odobr. nje da djecu do 10 godina izdvojimo iz transporta i da ih smjestimo po židovskim kućama u Osijeku i okolicu. Računa se, da bi u transportu bilo oko 300 djece,

3. Pozivamo sve općine, da nam brzovezno pošalju: perine, jastuke, pokrivače, slamarice, odjevne predmete, za za djecu i žene, cipele, ručnike, mjesecne pojaseve za žene, ponjave i sve druge što može da bude od potrebe prilikom smještaja,

4. Pozivamo općine da pošalju: luka, graha, krompira, jabuka,

5. Svi dosadašnji prilozi koje smo do sada primili upotrijebljeni su za poboljšanje prilika u Jasenovcu. Naspolažemo sva svega 50.000 kuna. Dnevno trebamo 20.000 kuna,

6. Pozivamo naše osječke pripadnike, da svako kućanstvo sutra pristupi večenju teškog hljeba, od najmanje 2 - 3 kg. i da pripravi sve gore pomenuće životne namirnice, koje će već sutra po podne sakupljati naši omladinci.

Pokažite Vašu svijest i izdržite svaku poteškoću.

OKRUŽNICA BROJ 1.

od 8.12.1941.

Uprava sabirnog logora Pakovo propisuje ovaj knučni red:

Zapovjedništvo logora: Logor stoji pod zapovjedništvom Župske redarstvene oblasti Osijek, a kao zapovjednik imenovan je zapovjednik redarstvene straže g. Dragutin Majer.

### 1. Uprava logora:

Logor stoji za sada dok se ne osnuje posebni logorski odbor/ pod upravom N.B.C. u Osijeku. Općina je imenovala za upravitelja sa puni i ovlastima Grinbaum Vladu. On treba da u roku od 14 dana provede potpunu organizaciju u logoru uz pomoć koju mu pružaju Lld. Bog. općine Zagreb, Osijek i Sarajevo. U roku od dva dana Grinbaum će predložiti Župskoj redarstvenoj oblasti u Osijeku Upravni odbor logora s time da u tome odboru bude 11 članova. Pojedini članovi upravnog odbora biće ujedno i pročelnici slijedećim pododbora.

### 2. Opskrbni pododbor:

Pročelnik Julio Tornberg iz Osijeka, bez članova odbora. On sprovodi sve poslove prema potrebi u Pakovu i Osijeku. Njegov rad za sada ograničen uglavnom na nabavljanju hrane i dopreme u Pakovo.

### 3. Kuhinjski pododbor:

Poslove ovoga odbora vode g. Arajber, te kuharica Margita Izrael iz Osijeka.

#### 4. Zdravstveni odbor

Dr Jurković, Dr Atijas Regina, Röder, Lederer i Vajs, te magistar farmacije Hebt, koji će iz Osijeka slati lijekove.

#### 5. Stegovni odbor

Upravitelj logora postaviće 5 članova toga logora sa zadatkom da u roku od 2 tjedna izrade konačni načrt za kućni red i stegovne propise. Ovaj odbor će određivati zatočenice za pojedine dužnosti. U tu svrhu raspolagaće logorskom kartotekom, vodice urednu radnu listu kao i dnevne rapsorte.

#### 6. Unutarnja Uprava

U tom pododboru biće sve namještenice pisarnice, koje će se uzimati isključivo iz redova zatočenica. U roku od 14 dana treba da se formira cijela pisarna. Materijal za pisarnu dostavlja Ž.B.O. Osijek.

#### 7. Odbor za produktivizaciju

Od samih mladih zatočenica osnovade se odbor sa zadatkom da Zapovjedništvu i Upravi logora stavi prijedlog za ostvarenje plana. Cilj je plana, da se zatočenice privedu produktivizaciji i da se na taj način olakša uzdržavanje logora.

Uprava logora želi da rastereti izdatke na taj način; što će se djeca od 2 - 10 godina dati na njegu i izdržavanje židovskim obiteljima u Osijeku i okolini. Kako je broj familija koje žele primiti djecu dovoljan, to će sva djeca moći naći sklonište u tim familijama.

X  
X X

Okružnica broj 1. je u cijelosti sačuvana i jedina koja nam govori o organizaciji u logoru. Iz nje se razabire sa koliko se zalažanja, neuporedivih žrtava i humanizma prišlo ublažavanju života zatočenica u logoru Žakovo. Omladina, a i ostali iz Opštine Visjek nisu znali za umor i strah. Kod njih sviju bila je usadjena organska vezanost i solidarnost sa zatočenicama. Pitjeli su da zajedno s njima žive, pate i umiru. Niko nije mogao garantirati da oni koji još nisu bili u Žicama, neće sutra biti. Može li se danas shvatiti veličina tih ljudi, čiji je život bio tako bogat i ispunjen nesustalnim radom. Oni u toj jednostavnoj ljepoti ne vide ništa neobično, kada javljaju Jevrejskoj Bogoštovnoj Općini u Sarajevu: "Posao oko zbrinjavanja zatočenica u Žakovu vršimo kao našu ljudsku dužnost, te ćemo i nadalje činiti sve što je u našoj moći, da olakšamo zatočenicama". Možda je to ono najveće intimno zadovoljstvo, koje su samo rijetki u stanju da osjeti i spoznaju.

Logori i sve žrtve u njima treba da budu poruka mlađim generacijama kako se treba boriti za stvaranje boljeg i humanijega života, života istinske ljubavi i pravde među ljudima.

P R E F I . K A

IZ LEDJU JEVREJSKE BOGORODVNE OPĆINE SARAJEVO I LIĐOVSKIE  
BOGORODVNE OPĆINA ZAGREB



## PREPIŠKA

IZLEDJU JEVREJSKE BOGORODVNE CPOLINE SARAJEVO I ZIDOVSCKE  
BOGORODVNE CPOLINE ZAGREB

U arhivu Jevrejske Bogoštovne Općine u Sarajevu nadjen je samo jedan dopis Židovske Bogoštovne Općine Zagreb upućen Jevrejskoj Bogoštovnoj Općini Sarajevo. Ali ima mnogo kopija pisama, koje je Jevrejska Bogoštovna Općina iz Sarajeva uputila Židovskoj Bogoštovnoj Općini u Zagrebu. Kopije ovih pisama su datirane, nose broj djelovodnog protokola i potpisane su od tadašnjih povjerenika Jevrejske Bogoštovne Općine iz Sarajeva. U tim kopijama se govorи o svim gorućim dnevnim i životnim problemima koji su potresali jevrejsku zajednicu u Sarajevu. Kopija pisama koje je Jevrejska Bogoštovna Općina Sarajevo upućivala Židovskoj Bogoštovnoj Općini u Zagrebu su svakodnevne. Bilo je slučajeva da su i po dva puta dnevno pisana pisma u Zagreb, jer su te potrebe tražile. Postupak, odnos, situacija prema Jevrojima u Sarajevu mijenjali su se ne samo iz dana u dan, nego skoro bi mogli reći, iz sata u sat.

Donosimo samo neke izvode iz tih kopija, da bi se  
bar donekle mogla dobiti makar i blijeda slika grozota i  
patnji kojima su sarajevski Ževreji bili izloženi. Evo tih  
izvoda.

1

Povjerenici Jevrejskih Bogoštovnih Općina u Sarajevu  
Srećko Bujas, predstojnik Kotarskog suda  
Branko Milaković, Kotarski sudac Sarajevo, 30.10.1941.g.  
Broj 796/41.

## Zidovskoj Bogoslovnoj Općini u Zagrebu

U vezi sa Vašim dopisom od 27.10.1941. godine napominjeno, da je tokom ove nedelje otišlo iz Sarajeva u dva

transporta oko 690 muškaraca u dobi od 16 do 60 godina. Sada se momentano nalazi 55 muškaraca istih godina na radu u logoru njemačke vojske u Sarajevu i to u kasarni iz koje ne izlaze. Od jučer je počelo novo sakupljanje, te će već sakupljeno 80 od 100 muškaraca. Prema navodima ovdašnjeg Redarstva pomenuta dva transporta otišla su za Jasenovac. Ne znamo sigurno, ali vjerujemo, da se sada nalazi u gradu u svemu oko 250 muškaraca izmedju 16 i 60 godina.

U vezi sa akcijom za zbrinjavanje interniraca, molimo Vas da nam što prije pošaljete cirkular o razgraničenju teritorija prema kome bi se moglo voditi ta akcija.

Cvih dana mnogi općinari dobili su pisna slijedećega sadržaja:

Gđa ili gosp.

X.Y. Sarajevo

Ulica i broj

"Vaša kćerka X. Y. nalazi se u logoru u Lober-Gradu kraj Zlatara dobro i zdravo. Ne brinite se za nju. Molim da joj pošaljete skri odijelo, toplo rublje, čarape i nešto novaca. Saljite poštom ili preko Židovske Općine Zagreb, koja se brine za njih".

Cva pisma se šalju iz istog mjesto, a pisana su istom mašinom. Molimo Vas, da nas što hitnije obavijestite o tome, da li znate ko piše ta pisma i sve što o njima znate. Ovo nas interesuje naročito zbog toga što smo informirani i to iz samoga Zagreba, da se ne dozvoljava slanje paketa poštom direktno u Lober - Grad, nego samo preko Židovske općine Zagreb.

X  
X X

Poznata je i dokazana činjenica, da je logor u Lober Gradu kraj Zlatara bio prvi jevrejski ženski logor. Ustaše su htjeli dokazati svojim gospodarima Kijemcima svoju naklonost i privrženost pa nisu birali sredstva. U Zlataru su vršena najveća mučenja i vršena najkrovoločnija zvjerstva. Vlastodršci su htjeli da se udovore svojim gospodarima. Ta i onako za svoja zlodjela nikome nisu odgovarali.

Vlastodršci nisu htjeli da se za njihova zlodjela zna, pa je zato svaki kontakt sa internircima bio zabranjen i nemoguć. Broj zatočenika se iz dana u dan smanjivao. Glad, epidemije, ubijanje i slično ubrzavali su ispraznjavanje prostora u logoru i tako se dobivao prostor za nove internirce. Nikada se nije mogao dobiti popis interniraca sa brojnim stanjem. Internirci se nijesu mogli, ni smjeli dopisivati.

Poslije svega toga, dolaze pisma koja smo citirali. Valjalo je još štogod oteti i opljačkati, ukoliko je nešto preostalo od domaćih lješinara koji su ostali u Sarajevu i ušli u stanove interniraca. U pismima se traži, da se označene stvari šalju poštom, iako je izričito bilo zabranjeno slanje paketa poštom. Kolike svireposti, sebičnosti i hipokrizije kod tih hijena, kada svoju pljačku žele prikazati nekom brigom za internirce.

2.

Povjerenici sarajevske općine -- Židovskoj Općini Zagreb  
30.10.1941.6.

Molimo Vas izvijestite nas, da li su odvodjenja ovih dana i u ostalim dijelovima države provodjena i po konkretnom kriteriju. Po našem saznanju sve bosansko-hercegovačke gra-

dove zadesila je ista sudbina kao i Sarajevo. Ne moramo posebno spominjati da će ova situacija umnogome izmijeniti naše planove i izglede za sprovodjenje akcija sabiranja odjeće, obuće, hrane i novca.

Uvidjajući i visoko cijeneći sve vaše sadašnje korake i mјere koje ste preduzeli kod nadležnih za brigu oko interniraca kao i spoznajući dosadašnje rezultate Važega rada, iako možda precjenjujući naše sadašnje finansijsko stanje, doznačujemo Vam iznos od 100.000 /stotinu tisuća/ Poštanskom Štedionicom na Vaš čekovni račun.

Molimo Vas, da ovu sumu po Vašem nařodjenju i najboljem saznanju izvolite podijeliti za internirce u Žabor-gradu, Jasenovcu, te za brigu oko izbjeglica. Nićemo posebno izvijestiti osječku općinu o ovoj našoj doznaci, pošto ste Vi u čestom međusobnom dodiru, molimo da podjelu izvršite sporazumno.

Ovo bi unekoliko poteza bio kratak rezime našeg rada posljednjih dana. Na naše strane činidemo i nadalje sve što je moguće da zajedničkim radom i trudom doprinesemo poboljšanju položaja povjerenih nam općina, njihovih interniraca i ostalih članova njihovih zajednica.

X  
X X

Iz gornjeg pisma viđe se zajednička briga i svi jest velikih općina, koje su bar još formalno postojale, da se unekoliko ublaže nevolje zatočenika razbacanih po raznim logorima.

3.

Povjerenici Ževrejske općine Sarajevo - Židovskoj općini  
Zagreb

Sarajevo 2.11.1941. godine

Broj 810/41.

Izvještavamo Vas o broju interniranih Židova iz Sarajeva u zadnjih 3 dana i o transportima. U nedjelju 26.10.1941. godine odpremljena je jedna grupa muškaraca od 395 ljudi, u ponedjeljak 27.10.1941.g. odpremljena je druga grupa od 300 muškaraca. 53 muškarca su zadržani u Sarajevu od njemačkih vlasti na radu. Oni su stvarno internirani, a njihova ishrana nama je na teretu. Od srijede 29.10 vrši se daljnje kupljenje muškaraca u dobi od 16 do 60 godina, pa će isti, pošto ima broj bude popunjen, biti transportovani. Takovih do danas ima 142.

Na ishranjujemo internirane za sve vrijeme sakupljanja, brinemo se da ih snabdijemo obućom, odjećom i ostalim potrebštinama za logorski život. U granicama mogućnosti poduzimamo korake kod nadležnih vlasti otpuštanja bolesnih i nemocnih.

Izgleda postoji intencija sudeći po svemu, da se svi muškarci u dobi od 16 - 60 godina interniraju, osim onih za koje će redarstvo izdati posebna odobrenja za boravak u Sarajevu.

Ne trebamo ni spominjati kako je velikim troškovima skopčan taj naš rad.

Skorih dana ćemo uputiti na Vašu adresu izvjestan broj individualnih paketa za pojedine intermirce, koje će sastaviti općine, a osim toga i nekoliko skupnih paketa.

Što se tiče brige o izdržavanju izbjeglica, mi  
ćemo ju morati otkloniti jer za sada, nažalost iz tehničkih  
razloga. Ali ćemo zato drage volje učestvovati u finansiranju  
te brige.

U ovom dopisu posebno Vas obavještavamo o prvom  
koraku koji činimo za naše učešće u finansiranju skrbi za  
logore izbjeglica. Da kratko obrazložimo našu nemogućnost  
organizovane brige za izbjeglice. Napominjamo, da je prili-  
kom zadnjih čišćenja iz Sarajeva preko 1.000 porodica оста-  
lo bez svojih hranitelja i da je najveća većina istih isklju-  
čivo upućena ne samo na našu pomoć, nego i brigu za ishranu,  
odijevanje itd.

x  
x x

Niko nije mogao tačno ustanoviti broj interniraca,  
jer su to vlasti krile. Svaki dan su dovodjeni novi inter-  
nirci Jevroji iz raznih mjestâ bosanske provincije. Uhomni  
od dugog putovanja, maltratirani, neurotični i zaplašeni  
padali su u veliku depresiju i oni su dodavani internircima  
iz Sarajeva. Opštine su morale preuzeti brigu i o ovim inter-  
nircima.

Pored svega toga ne gasi se osjećaj solidarnosti,  
obaveza i odgovornosti prema zatočenicima u Jasenovcu, pa  
povjerenici sarajevske opštinejavljaju zagrebačkoj jevrejskoj  
općini "Uputili smo na vašu adresu izvjestan broj in-  
dividualnih paketa i nekoliko skupnih".

4.

povjerenici Jevr. općine Sarajevo - Židovskoj općini Zagreb  
Barajevo, 7.11.1941.g. Br. 859/41.

Sarajevsko židovstvo koje je još prije imalo vrlo  
veliki broj sirotinja, ovih dana je zapalo u teško materi-

jalno stanje. Na stotine i stotine obitelji ostalo je bez branitelja i traže pomoć od židovskih općina. Židovske općine nemaju mogućnosti da udovolje i najskromnijim željama ogromnog broja bijednika. Međutim, nema izgleda, da bi se to stanje moglo popraviti, jer općine skoro nemaju više prihoda. Jedino, što one sada dobivaju to je vjerski prikez od tvrtki i po koju pristojbu za razna uvjerenja. Ali u pogledu naplaćivanja vjerskog prikeza, stvar ne ide glatko. U radnjama se ne nalaze više njihovi vlasnici, a povjerenici zatežu sa plaćanjem prikeza. Istočemo, da ni taj vjerski prikez nije velik, ukoliko bi bio i naplativ.

Činjenica je da jevrejske opštine za svoj rad i djelatnost nisu nikada imale državnih dotacija. Sav budžet je sastavljen jedino od prihoda i poreza opštinara. Kako je izgledala finansijska i ekonomska situacija u sarajevskim jevrejskim opštinama u doba internacija najbolje ilustruje gornji dopis.

5.

Akcija za skupljanje odjeće i obuće u Sarajevu privodi se krajem. Sa dosadašnjim rezultatima ovdje, mi smo zadovoljni. Tokom iduće nedjelje poslaćemo Vas pošiljku veću, koju ćete moći upotrijebiti za kolektivno dijeljenje. Ž tim u vezi obavještavamo Vas, da nam je visočka židovska općina poslala dva sanduka sa odjećom koju su oni sakupili među visočkim židovima. Ovu robu ćemo Vas poslati isto tokom iduće nedjelje.

U dosadašnjim vašim obavještenjima i spiskovima iz Jasenovca nismo vidjeli nego samo nekoliko imena Sarajlija. To nas zabrinjava te Vas molimo da nas hitno obavijestite, da li imate podataka o tome. Koji se sve muškarci iz Sarajeva nalaze u Jasenovcu. Izvijestite nas pojedinačno i pojedinačno o svima njima.

Sinoć je otišao iz Sarajeva jedan novi transport od 71 muškarca. O tome smo Vas brzjavno obavijestili. Te su oni muškarci između 16 i 60 godina, koji nisu dobili "žutu legitimaciju", na temelju koje se Židovi oslobođaju od internacije. Ne znamo, da li će biti i dalje interniranja ovdašnjih Židova, ali znamo da u Sarajevu Židova muškaraca između 16 i 60 godina, nema možda više od 200. U ovaj broj su uključeni i oni koji rade u Jevrejskoj općini, javni državni samoupravnim uredima i ustanovama ustaških vlasti i kod njemačke komande.

x  
x x

Opravden je strah, kada stižu nepotpuni spiskovi o zatočenicima iz Jasenovca. Zle slutnje nisu mogle ni približno dočarati tožda i blijeđu sliku onoga, što se tamo dogadja. Zato nema ni imena u spiskovima koje dobiva Jevr. općina u Sarajevu.

Povjerenici sarajevske općine  
Sarajevo 9.11.1941.g.

Židovskoj općini Zagreb  
br. 873/41.

Prve pošiljke sakupljene robe poslaćemo Vam za koji dan. Počedemo i sa sakupljanjem individualnih paketa, sašto čekamo na zahtjevnice iz Jasenovca. Ako Vam je moguće doći do njih, pošaljite ih što prije.

Uvdašnje Jevrejske općine su u kontaktu sa ostalim Zidovskim općinama u Bosni i Hercegovini. Tako smo u vezi sa općinama u Tuzli, Visokom, Mostaru i Dubrovniku.

Javljamo Vas, da smo već primili jednu veću pošiljku iz Visokog, Mostar je najavio da će poslati nešto novca, a u Dubrovniku se već provodi akcija za sakupljanje odjeće i obuće.

Primili smo Vaš spisak žena iz Lavor-grada i prema njemu tamo se nalazi 1.233 žene. Vjerujemo, da ih tamo ima mnogo više. Molimo Vas, šaljite nju i dalje spiskove tamošnjih interniraca.

x  
x x

Dokaz da sarajevska općina kao matična općina u Bosni i Hercegovini prima na sebe svu brigu i odgovornost oko organizovanja sabirnih akcija za logore i u bosanskoj provinciji i da to bude pravilno prema potrebama u logorima rasporedjeno.

7.

Povjerenici Jevrejske općine Sarajevo Zidovskoj općini Zagreb  
Sarajevo, 13.11.1941.g. 898/41.

Napominjemo da ćemo uskoro uputiti veći broj odjevnih predmeta za kolektivnu podjelu muškarcima. Naše zakašnjenje je uslijedilo zbog velikog zapošlenja koje smo imali ovih dana, ispraćajući veliki broj Zidova muškaraca iz Sarajeva. Stanje je u Sarajevu tako, da broj muškaraca u svenu ne prelazi 600.

Akciju za lijekove smo danas započeli i nadamo se dobrim rezultatima.

Primili smo dopis izbjeglica iz Čapljine, čiji Vam prepis u prilogu dostavljamo.

Na molbu obitelji gđe Fani Macstro, rođena Pohrili, koja je iz ženskog transporta iz Kruščice zadržana u Zagrebu kao bolesna; obavijestite šta je s njome?

8.

Povjerenici Jevr. općine u Sarajevu Židovskoj općini Zagreb  
Sarajevo, 14.11.1941.g. Br. 941/41.

Danas smo Vam uputili Željeznicom 3 sanduka sortirane odjeće za kolektivnu podjelu internircima u Jasenovcu, a prema priloženim dostavnicama. Sutra šaljemo oko 30 individualnih paketa koje smo pripremili za internirke u Lobor-gradu, a prekosutra jednu veću pošiljku za kolektivnu podjelu u Lobor-gradu.

9.

Povjerenici Jevrejske općine Sarajevo Židovskoj općini Zagreb  
Sarajevo, 17.11.1941.g.

Danas smo Vam doznačili iznos od Kn. 23.470 koji izvolite doznačiti u Lobor-grad prema priloženom spisku.

Ku narednih dana biće otpremljeni svi Židovi iz Sarajeva. Doznačićemo Vas po mogućnosti još danas jednu znatnu svotu, koju molimo da upotrijebite za zbrinjavanje tih ljudi. Mnogi i mnogi od njih odlaze stari, bolesni, nemoćni, a isto tako i porodilje, dojenčad i ostali. Ubrzo u Sarajevu neće ostati ni jedan Židov.

Molimo i apelujemo na Vas, da sa svoje strane učinite sve, kako bi se mogla olakšati sudska ovih interniraca.

X  
X X

Strašna i potresna vijest da će iz Sarajeva biti otprumljeni svi Jevreji. Općine su učinile svoj zadnji finansijski obol i dale sve što su imale, da bi se nevolje zatočenika koliko - toliko ublažile.

ff

10.

Povjerenici Jevrejske općine Šarajevo Ljudovskoj općini Zagreb

Sarajevo, 22.11.1941.g.

Situacija u Sarajevu u pogledu interniranih postaje sve zamršenija i teža. U prvom redu općine kao takove, nego da se više ne priznaju, nego su samo tolerirane. Nikakav kontakt sa mjerodavnim naredbodavcima ne postoji. Istina, na vlastitu inicijativu, rukovodjeni osjećajima dužnosti prema članovima zajednice koji bi inače bili prepusteni gladi i zimi, ove ishranjujemo i donekle pomažemo.

Oni predstavljaju jednu galeriju bijede i nevolje. Ima ih na stotine sakatih, uzetih, slijepih, dojenčadi, starača preko 70 godina. Kratko rečeno, to su isključivo ljudi i žene, koje bi trebalo i u normalnim vremenima njegovati. Oni leže po podovima i žive u teškim i nemogućim higijenskim prilikama. Na žalost ni najteže slučajeve bolesti ne možemo za sada izdvojiti iz grupe interniraca i poslati ih kućama ili u bolnicu.

Stanovi svih tih interniraca su zapečaćeni. Stanove su pečatili bez obzira na to, da li su svi ukućani u momentu odvođenja bili u kućama, tako da se mnogi nalaze bez ikakve opreme skoro goli i bosi.

U ovakvom stanju bez dovoljnog broja činovnika i saradnika bez ikakve sigurnosti za slobodno kretanje i slobodu još malog broja službenika, od kojih nijedan više ne na svoga stana, ni porodice, bez saobraćaja i razumijevanja kod nadležnih. Ni ne vidimo izlaza svemu tome, pa Vas se obraćamo, da najhitnije preduzmete kod nadležnih u Zagrebu sve korake za normalizovanje tog stanja. Ako nije moguće već povratiti sve preostale njihovim kućama, onda treba ako ništa druge provedeti selekciju, pa oslobođiti one, koji ni pod kojim uvjetima nisu i ne mogu biti za internaciju. A takva je većina interniranih u gradu. Nadalje postoji i velika opasnost, da se pojavi zaraza, koja će se uslijed zbijenosti i ponanjanja prostora, strdovito brzinom širiti.

Konačno i naše finansijsko stanje, obzirom na učinjenu doznaku od Kn. Gru. O.C.C je takovo, da ne može podnijeti ni 10 dana ishranu interniraca. Stoga je potrebno raspraviti s tamošnjim nadležnim i pitanje finansiranja ishrane tih interniraca, koje ni u kon slučaju ne snije pasti na teret općine.

Molimo Vas, da ovo nazovimo ga "sarajevsko pitanje" za danas smatrati najurgentnijim i svu pažnju i korako posvetite samo i isključivo istom. \*

X  
xx

I ono malo što su općine mogle učiniti za svoje općinare, i to im se onemogućuje. Vlasti ne priznaju opštine više kao legalne zastupnike opština. Na taj način još se više pogoršava i onako teži i nesnosan život Jevreja u Sarajevu. To se najbolje vidi iz gornjeg pisma.

11.

Povjerenici Jevrejske općine Sarajevo Židovskoj općini Zagreb  
Sarajevo, 23.11.1941.g.

Danas je osmi dan teške tragedije koja je snašla sarajevsku Židovsku zajednicu, za koju nema riječi kojima bi se mogla opisati. U velikoj smo neizvjesnosti, nemamo još nikakvog izravnog saobraćaja sa nadležnim upraviteljem redarstva. I repušteni teškoj sudbini, obraćamo Vas se, upravljajući sve nedje u Vas, da učinite što god možete za ove nesretnike i bijednike, koje će kosa snutri, zaraze i bolesti ovih dana prorijediti, a možda i potpuno uništiti.

Već 3 dana su ti ljudi bez njege, ljekova, bez dovoljno tople hrane i mlijeka za djecu, kratko rečeno bez ičega. Žive u strahovitoj prljavštini koja prijeti da se pretvori u **zarazu**, koja će se proširiti i po samom gradu.

Jučer smo posjetili g. Velikog župana i predali mu jednu obrazloženu predstavku čiji prepis u prilogu prilažemo.

Doznajeno da postoji jedan novi Ženski logor kod Novog Marofa, u koji su upucene žene iz posljednjeg sarajevskog transporta kao i neke iz Leber-grada. Zanima nas, o čemu se tu radi. Kakva je mogućnost ishrane i koliki broj taj logor može primiti?

x  
x x

Ukoliko su najviši predstavnici vlasti Veliki župan predstavke i primali, na stvari se ništa nije mijenjalo. Život interniraca ostao je isti. To će se najbolje vidjeti iz slijedeća dva dopisa.

12.

Povjerenici Jevrejske općine Sarajevo - Židovskoj općini Zagreb  
Sarajevo, 25.11.1941.g. Br. 974/41.

Transport od oko 700 žena i djece stigao je jučer u Sarajevo. Oni su djelomično smješteni u jednoj osnovnoj školi, a dijelom u stambenoj zgradi "La Benovolencije". Tako da se danas nalazi u Sarajevu oko 600 interniranih Židova i Židovki, od kojih ima samo oko 90 muškaraca.

Za internirce brine se Židovska općina, koja im daje potrebnu hrana. Sanitarne prilike su slabe, prostorije ne-podesne za stanovanje i nisu velike. Iedju internircima ima mnogo bolesnih, bijednih, sitne male djece i mnogo starica.

Stanje u kome se nalaze internirci upravo je nemoguće. Ako se ne nadje brzo i odlučno rješenje, ne znamo kako ćemo se izvući iz tako teškog položaja.

Nikom ovoga pojeviće se pitanje daljeg opštanka Židovske zajednice u Sarajevu. Ove ono Židovsko Što se nalazi u Sarajevu, osiromašeno je u tolikoj mjeri, da upravo ne znamo na koji način riješili ekonomsku stranu Židovskog pitanja u povjerenim nam općinama.

Napominjemo da sve ovo što tražimo, da je više nego žurno i da će sa to hitne intervencije kod nadležnih vlasti jedino moći da spasi još ove bijedne ostatke sarajevske Židovske zajednice.

Povjerenici Jevrejske općine Sarajevo Židovskoj općini Zagreb  
Sarajevo, 25.11.1941.g. Br. 975/41.

Jučer se je u Sarajevo vratio upravitelj Redarstva. Čekivali smo neposredno po njegovom povratku odpuštanje kućana svih interniraca, koji su smješteni u 4 zgrade, od kojih

nijedna ne odgovara svojoj sadašnjoj namjeni. Iako je već prošlo 11 dana /tj. od 15.11.1941.g./ od interniranja tog svijeta, još nije regulisano ni pitanje ležaja. Već se pojavio i slučaj crvenog vjetra, više slučajeva svraba, ludila. Po općem mišljenju skorih dana nastade opća epidemija svih mogućih zaraznih bolesti. Na žalost stanje je ostalo nepromijenjeno. Jodina mjera u svrhu novodnog poboljšanja koja bi imala danas uslijediti bila bi otpuštanje starica i to samo nekih. A razlog je taj, da četvrta zgrada u kojoj je smješten logor je pučka Škola, koja mora biti ispraznjena. Starice se ne bi uputile svojim krućama, nego bi bile porazmještene kojekuda.

Ishrana od preko 1.500 interniraca, pružanje lječničke pomoći i sva ostala skrb u vezi s time skopčani su sa ogromnim teškoćama. Naša kuhinja čiji je kapacitet do 500 obroka, izdaje sada obroke za pun broj interniraca, ali u najkraće vrijeme biće ista ishrana dovedena u pitanje. Naglašavamo, da se od strane redarstvenih vlasti do danas nije podijelio nijedan obrok, niti ma šta učinilo za internirce.

U našim svakodnevnim dopisima izložili smo Van tok i sve okolnosti sa ovim stanjem. Danas očekujemo jedino spasonosno rješenje koje može doći iz Zagreba. Saljemo Van ovaj posljednji poziv za pomoć, jer je u protivnom katastrofa neminovna. Za ilustraciju stanja napominjemo, da je transport od 600 Žena koji se vratio u Sarajevo, proveo u vagonima bez kretanja, bez umivanja, a u glavnom i bez brane 7 punih dana. Kakvo je njihovo stanje, ne treba posebno opisivati.

Mogućnost rada općine također opada iz dana u dan. Osim jednog, nijedan od preostalih službenika nemaju ni porodice, ni stana, nemaju odjeće i obuće. Špavaju na podu u kancleriji, a rade od ranog jutra do kasno u noći i bez prestanka. Nismo u mogućnosti, da im vratimo stanove i porodice, a niti da ih donekle osiguramo.

Pod ovim prilikom naša skora likvidacija je u izgledu.

Saznajemo da će ovih dana biti u Sarajevo vratrene mnoge žene iz Dobroograda. Olimo Vas, ukoliko imate mogućnosti, zadržite ih u Zagrebu, dok se kod nas situacija ne raščisti, Šta ćemo učiniti i za ovu našu bijedon i sirotinju.

U dopisu od 25.11.1941. godine spominje se, da su svi jevrejski internirci bili sniježteni u 4 zgrade i to prije 11 dana. Znači 15.11.1941. godin moglo je biti u tim zgradama /La Benevolencija Č zgrade/ i 1 zgrada osnovne škole /danas u Malom Albañarija ulici/ oko 1.000 interniraca. Doda li se tome br. ju onaj transport sa 600 žena koji se vratio u Sarajevo, jer u logoru u koji su bile poslane nije bilo više mesta za njih, onda je sigurno da je u Sarajevu /kako se to i u dopisu od 26.11.1941.g. spominje broj od 1.500 dnevnih obroka za internirce/ bilo preko 1.500 Jevreja.

7 dana su bili u vagonima zatvorenji starci, žene i djeca. Pristup vagonima je bio nemoguć. Vlasti im nisu kroz svoje vrijeme davali nijedan obrok.

Povjerenici se obraćaju Židovskoj općini u Zagrebu, kao jedinoj ustanovi od koje očekuju spas za internirce. Njihova pisma su puna očajanja i straha pred stvarnošću koju oni gledaju svojim očima. Zagreb je bio tada ne samo glavna varoš HDM nego i centar političke, vojničke, policijske i zekonomodavne vlasti.

Povjerenici jevrejske opštine u Sarajevu vjerovali su, da će predstavnici Židovske opštine u Zagrebu ličnim kontaktom ubrzati donošenje čovječnijih rješenja za internirce u Sarajevu.

Nedjutim i najviše i vrhovne vlasti u Zagrebu ostale su gluhe na sve molbe. Oni su davno već slrojili plan o rješenju jevrejskog pitanja, koji se po ničem nije razlikovao od nacional-socijalističkog u Hitlerovej Njemačkoj.

14.

Židovska Bogoslovna Općina Zagreb - Povjerenicima Žid. Bog.  
opć. Sarajevo  
Zagreb 29.11.1941.g. Br. 676/41.

Zelimo Vas ukratko odgovoriti i saopćiti što smo konačno saznali danas za Židovskom odsjeku u pogledu sudbini interniranih sarajevskih žena i djece.

Sinoć je donesena odluka, da se sve internirane žene i djece, izuzev slučajeva iznenadlosti radi visoke starosti i bolesti i drugih sličnih razloga, bez zatezanja otpreme u Osijek i tamo interniraju. Da li će se ta internacija provesti smještajem u skupne nastambe ili djelomično i smještajem po privatnim Židovskim stanovima. To će ovisiti od osječkih vlasti i mogućnosti za smještajem na jedan ili drugi način u Osijeku. To je sve što smo mogli saznati, a vjerojatno i nema još drugih detaljnijih odredaba.

Ne trebamo ponovno naglasiti, da smo kroz čitavih ovih desetak dana, što traju ove neprilike sarajevskih Židova neumorno obavještavali Židovski odsjek, podnosili prepise Vaših izvještaja i molili intervenciju i pomoći. O tome smo Vas javljali a i o slabim rezultatima tih intervencija.

15.

Brećko Bujas, kotarski predstojnik Sarajevo  
Židovskoj općini Zagreb

Sarajevo, 12.12.1941.godine

Ovdje se nastavlja sa kupljenjem, iz čega zaključujem, da u pogledu Židovske zajednice u Sarajevu kao takove nije mnogo postignuto.

Iz zadnjeg moga pisma mogli ste vidjeti, da se kupilo u nedjelju, i da je tom prilikom internirano oko 110 osoba. U ponedjeljak se nije kupilo, ali se zato nastavilo sa kupljenjem idućih dana i još uvijek traje. Kupi se po izvjesnim kvartovima, tako da su zaredalo ulice, ne znam po kome kriteriju. Kupljenje se ne vrši u velikom obimu. Internira se dnevno već prema tome oko 20 do 30 osoba tj. po familijama, a bude ih 5 do 10 familija dnevno. Jučer je internirano oko 20 osoba, ali danas iako je tek podne, internirano je oko 40 osoba. Stanovi se njihovi zapečate, a familije se pošalju u zgradu "La Benevolencije". Među novim internircima najviše ina žena i djece, a muškaraca vrlo malo, jer muškaraca gotovo više i nema.

Ne znam dokle će tvoje kupljenje ići, ali dobivan utisak da će te ići do kraja. Molim Vas, poduzmite kod nadležnih vlasti sve potrebne korake, mojima bi se postiglo to, da se održi u gradu makar jedan minimalan postotak Židova i na taj način da se održi sarajevska Židovska općina.

Što se tiče vraćanja rekviriranih stanova općinskim službenika, obećano nam je kod Redarstva, da će se oni vratiti, ali do danas nijedan činovnik nije dobio svoj stan.

X  
X X

Kupljenje se vršilo i nedjeljom, kada je na ulicama bilo najviše svijeta. Cilj toga je bio: ne samo da se unize pokupljeni nego da se zastraši i ostalo stanovništvo i da vidi šta ih čeka, ako ne budu lijepo izvršavali sva naredjenja vlasti. Pošteni ljudi žalili su žrtve, i zgražali se postupcima. Moralni ološ popratio je ovaj tragičan ulični spektakl komičnim i glupim upadicama i prinjedbama.

16.

Trećko Bujas, predstojnik Kotarskog suda - Lidovskoj općini Zagreb

Šarajevo, 15.12.1941.g.

Danas nije bilo kupljenja, nego je oko 40 lidova starih i bolesnih muških i ženskih pušteno iz zbirnog logora. Ključevi od stanova nisu im vraćeni nego im je dozvoljeno da se nastane gdje oni znaju i gdje imaju zato mogućnosti. Pratka je, da im se ne vraćaju stanovi, niti stvari.

Isto tako nisu vraćeni stanovi općinskom osoblju. Općinski činovnici još uvjek spavaju u općinskoj zgradbi.

Stanovi su oduzimani sa stvarima i svime što se u njima našlo, da bi bili otplaćkani od ustaša i njihovih pomagača. Stari i bolesni ljudi, ukoliko nisu bili odvedeni u logore, nišu se mogli vratiti u svoj stan, nego su bili prepušteni da se snalaze kako to znaju.

17.

Povjerenici Jevr. općine Sarajevo - Lidovskoj općini Zagreb

Sarajevo, 15.12.1941.g. br. 1026/41.

Nadovezujući na naše ranije dopise ističemo da je neizvjesnost najteža okolnost koja koči i onemogućava normalno funkcionisanje općinskog rada i velikih dužnosti koje su im u ovim vremenima nametnute.

Broj interniraca u samom Sarajevu svakim danom pomaže raste i za koji dan se može очekivati i veći porast. Današnji broj je oko 400. Uslijed toga moramo na zaključke održanih konferencija u odnosu na finansijska sredstva, za izdržavanje pojedinih logora, dodati kao potrebu i to stalnu

i iznos za logor u Sarajevu. Unazad više od 2 mjeseca u tome logoru se nalazilo od 300 do 1.500 osoba. Ove ljudi ishranjuju i o njima brinu povjerene naši općine.

Kako Vam je poznato, danas sredstava skoro da i nemamo.

13.

Povjerenici Jevr. općine Sarajevo - Lidovskoj općini Zagreb  
Sarajevo, 20.12.1941. godine Br. 1059/41.

Nije nam poznato, da li ste Vi ili osječka opština usmeno ili pismeno obavijestili mjerodavne faktore, da su postojeći Ženski logori u Doboru gradu i Đakovu pretrpani, te da nema mogućnosti za smještaj novih internirki. Poznato nam je, da će sutra /21.12.1941. godine/ biti iz Sarajeva otpremljen transport svih interniraca iz zgrade "La Benevolencije". Naijera je da se sve žene i djeca upute u Đakovo. Ni se pišemo, kako će se tamo smjestiti broj od preko 500 do 600?

Ovo je posljednje pismo koje je Jevrejska Bogoštovna općina Sarajevo uputila Lidovskoj Bogoštovnoj općini u Zagreb. Ovim pismom se zatvara dalja korespondencija između ove dvije općine.

x  
x x

Naci-fašizem je prema svim narodima svijeta, a ne-ročito prema Jevrejima primjenjivao takova zločinstva, kakva istorija ne pamtí. Svjesno i planski išlo se zločinu istrebljenja i uništavanja jednog čitavog naroda Genocidu.

O divljanju nacifašističkih zvijeri postoji danas ogromna literatura. Ime mnogo podataka, dnevnika, sjećanja, monografija i publikacija preživjelih i onih koji su sve te svojim očima gledali. Ovaj broj svaki dan biva sve veći tako da nam se pruža mogućnost, da se temeljito upoznamo sa najmravnijim periodom ljudske istorije.



Objavljinjem ovih nepoznatih podataka iz arhive Jevrejske općine o zlodjelima ustaša izvršenim nad Jevrejima Sarajeva, bila nam je svrha da doprinesemo jedan mali prilog toj literaturi. Trebalo je da se iz prašljive arhive iznesu dokumenti, kojima bi se široka javnost upoznala sa zlodjelima koja su izvršena nad jednim nevinim i nezaštićenim narodom. Ta tendencija, da se grubim falsifikovanjem istorijskih činjenica iskrivi i izopači tadašnja stvarnost.

Uvom prilikom htjeli bi istaknuti i ono pogrešno mišljenje koje kod nekih ljudi vlada, da su Jevreji tako reći dobrovoljno odlazili u smrt. Kada se god pružala prilika i mogućnost Jevreji su bježali od deportacija, skrivali se, maskirali, iskakali iz vozova i odlazili u šumu. Jevreji su stupali u partizanske jedinice, da se zajedno sa svim drugim slobodoljubivim borcima spremo za oružanu borbu protiv naci-stičko-ustaških zlikovaca. Veliki broj sarajevskih Jevreja poginuo je u partizanskim redovima, boreći se časno za slobodu i pobjedu progrusa i pravde.

Prof. Avram Pinto -


Dr David Pinto






VELIKI SEFARDSKI HRAM U SARAJEVU : PLJAČKAŠI RAZNOSE IMOVINU HRAMA





Sarajevoški Jevreji na prisilnom radu u vojnom logoru



Veliki sefaradski hram u Sarajevu :  
pjačkaši raznose imovinu hrama



